

SEE CAO

# Aukcijska pravila za dodjelu kapaciteta SEE CAO

(u daljem tekstu: “Aukcijska pravila”)

Verzija 1.3



INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU SH.A.  
TRANSMISSION, SYSTEM AND MARKET OPERATOR J.S.C.  
OPERATOR SISTEMA, PRENOSA I TRŽIŠTA A.D.



Podgorica, Crna Gora

Septembar, 2015

## Sadržaj

Definicije.....	6
Poglavlje 1.    Uvod.....	122
Član 1.1.    Opšta razmatranja .....	122
Član 1.2.    Opšti aspekti Aukcijskih pravila.....	122
Član 1.3.    Aukcijska kuća za koordinirane aukcije .....	122
Član 1.4.    Opšta pravna kvalifikacija, prava i obaveze .....	133
Poglavlje 2.    Opšte.....	144
Član 2.1.    Godišnje, mjesečne, dnevne aukcije .....	144
Član 2.2.    Raspoloživi prenosni kapaciteti .....	144
Član 2.3.    Postojanost/umanjenje dodijeljenih PTR.....	14
Član 2.4.    Postojanost programa razmjena .....	166
Član 2.5.    Sekundarno tržište.....	166
Član 2.6.    Objavljivanje na vebsajtu.....	166
Član 2.7.    Ponašanje aukcijskog učesnika .....	177
Član 2.8.    Valuta.....	177
Član 2.9.    Vrijeme .....	177
Poglavlje 3.    Zahtjevi za učešće .....	188
Član 3.1.    Procedura za registraciju.....	188
Poglavlje 4.    Finansijski zahtjevi i upravljanje rizikom .....	20
Član 4.1.    Opšte odredbe .....	20
Član 4.2.    Prihvaćeni instrumenti upravljanja rizikom.....	20
Član 4.3.    Zamjena, produžetak i povraćaj instrumenata za upravljanje rizikom .....	211
Član 4.4.    Izračunavanje vrijednosti kreditnog limita .....	211
Član 4.5.    Korišćenje kreditnog limita.....	222
Poglavlje 5.    Aukcijski proces .....	244
Član 5.1.    Opšte odredbe .....	244
Član 5.2.    Aukcijska specifikacija .....	244
Član 5.3.    Godišnji aukcijski proces .....	254
Član 5.4.    Mjesečni aukcijski proces .....	255
Član 5.5.    Dnevni aukcijski Proces.....	266
Član 5.6.    Format ponude .....	266
Član 5.7.    Limit(Ograničenje) .....	277

Član 5.8.	Poništenje aukcije(otkazivanje) .....	287
Član 5.9.	Rezervni ( <i>Fallback</i> ) mod godišnjih i mjesečnih aukcija .....	287
Član 5.10.	Rezervni „Fallback“ mod za dnevne aukcije .....	298
Poglavlje 6.	Aukcijska platforma .....	309
Član 6.1.	Opšte odredbe .....	309
Član 6.2.	Pristup aukcijskoj platformi .....	309
Član 6.3.	Oglasna tabla.....	30
Član 6.4.	Sigurnost i zaštita podataka .....	321
Član 6.5.	Razmjena podataka .....	332
Poglavlje 7.	Određivanje rezultata aukcijskog procesa.....	343
Član 7.1.	Opšta pravila .....	343
Član 7.2.	Godišnji aukcijski procesi.....	343
Član 7.3.	Mjesečni aukcijski procesi.....	354
Član 7.4.	Dnevni aukcijski procesi.....	354
Član 7.5.	Obavještanje o rezultatima aukcije .....	354
Član 7.6.	Prigovor na rezultate aukcije .....	365
Poglavlje 8.	Prenos dodijeljenih PTR.....	376
Član 8.1.	Opšte odredbe .....	376
Član 8.2.	Finansijski aranžmani .....	376
Član 8.3.	Postupak prenosa .....	376
Član 8.4.	Pravne posljedice prenosa.....	387
Član 8.5.	„Fallback“ mod za prenos PTR.....	387
Poglavlje 9.	Vraćanje dodijeljenih PTR radi ponovne prodaje .....	398
Član 9.1.	Opšte odredbe .....	398
Član 9.2.	Finansijski aranžmani .....	398
Član 9.3.	Postupak ponovne prodaje .....	398
Član 9.4.	Poništenje ponovne prodaje putem mjesečnih aukcija .....	409
Član 9.5.	„Fallback“ mod za preprodaju .....	409
Poglavlje 10.	Korišćenje dodijeljenih PTR.....	40
Član 10.1.	Opšte odredbe.....	40
Član 10.2.	Pravila o korišćenju kapaciteta-nominovanje programa razmjene .....	40
Član 10.3.	Iskoristi ili prodaj (UIOSI).....	40
Član 10.4.	Iskoristi ili izgubi (UIOLI).....	421

Poglavlje 11.	Opšta pravila plaćanja .....	432
Član 11.1.	Opšte odredbe.....	432
Član 11.2.	Iznos koji se plaća(iznos za plaćanje) .....	432
Član 11.3.	Fakturisanje .....	432
Član 11.4.	Rok dospjeća plaćanja.....	432
Član 11.5.	Rok plaćanja i informacije o primljenim uplatama .....	443
Član 11.6.	Identifikacija uplate.....	443
Član 11.7.	Prebijanje i odbici.....	443
Član 11.8.	PDV mod.....	454
Poglavlje 12.	Godišnja aukcija - izmirenje finansijskih obaveza.....	465
Član 12.1.	Plaćanja i fakturisanje .....	465
Poglavlje 13.	Mjesečna aukcija - izmirenje finansijskih obaveza.....	476
Član 13.1.	Plaćanje i fakturisanje .....	476
Poglavlje 14.	Dnevna aukcija – izmirenje finansijskih obaveza .....	487
Član 14.1.	Plaćanje i fakturisanje .....	487
Poglavlje 15.	Umanjenje i ponovna prodaja dodijeljenih PTR – izmirenje finansijskih obaveza .....	498
Član 15.1.	Umanjenje .....	498
Član 15.2.	Ponovna prodaja dodijeljenih PTR .....	498
Član 15.3.	Iskoristi ili prodaj (UIOSI) dodijeljeni PTR.....	499
Poglavlje 16.	Suspenzija i raskid okvirnog ugovora .....	50
Član 16.1.	Suspenzija okvirnog ugovora .....	50
Član 16.2.	Raskid ugovora.....	50
Poglavlje 17.	Opšte odredbe.....	542
Član 17.1.	Važeće pravo i jezik .....	542
Član 17.2.	Obavještanje .....	542
Član 17.3.	Odgovornost .....	552
Član 17.4.	Prenos prava i obaveza po osnovu okvirnog ugovora.....	563
Član 17.5.	Povjerljivost .....	563
Član 17.6.	Odvojivost .....	574
Član 17.7.	Rješavanje sporova.....	575
Član 17.8.	Viša sila .....	585
Član 17.9.	Trajanje i promjene Aukcijskih pravila .....	596

Član 17.10 Aneksi .....607

## Definicije

Izrazi i skraćenice koji se koriste u ovim Aukcijskim pravilima imaju sljedeće značenje:

Dodijeljeni PTR	Rezervisani PTR koji su dodijeljeni na godišnjim ili mjesečnim aukcijama i za koje se plaćanje vrši u skladu sa Aukcijskim pravilima.
Aukcijski kalendar	Raspored godišnjih i mjesečnih aukcijskih procesa i plaćanja. Aukcijski kalendar objavljuje se na veb sajtu SEE CAO <a href="http://www.seecao.com">www.seecao.com</a> .
Aukcijski učesnik	Pravno lice koje učestvuje u aukcijskom procesu i koje je registrovano kod SEE CAO u skladu sa Članom 3.1.
Aukcijski proces	EksPLICITNA aukcija koja služi za rezervisanje PTR na godišnjem ili mjesečnom nivou, odnosno za dodjelu PTR na dnevnom nivou koju sprovodi SEE CAO.
Aukcijska specifikacija	Posebne karakteristike aukcijskog procesa koje obuhvataju informacije utvrđene u Članu 5.2.
Aukcijska platforma	IT rješenje, hardversko i softversko, za sprovođenje aukcijskog procesa.
Sistemska vrijeme aukcijske platforme	Precizira datum i vrijeme, uz korišćenje posebnih članova za mjesec, dan, godinu, dan u nedjelji, sat, minut, sekund i milisekund. Vrijeme je predstavljeno kao CET (UTC+1).
Bankarska garancija	Bezuslovna i neopoziva bankarska garancija na poziv izdata od kreditne institucije, koju SEE CAO zahtijeva od učesnika za učešće u aukcijama. Bankarska garancija mora biti izdata od strane institucije koja ispunjava zahtjeve iz Aneksa 6 i mora biti u skladu sa Prilogom 1 iz Aneksa 6. Ona se smatra dijelom kreditnog limita.
Ponuda	Zahtjev za rezervisanje PTR koji obuhvata veličinu ponude i cijenu ponude podnesene za određeni „Izvoz-Uvoz“ ( <i>Source-Sink</i> ) par.
Cijena ponude	Dio ponude koji predstavlja cijenu izraženu u €/MWh koju je aukcijski učesnik spreman da plati za rezervisanje/dodjelu PTR.
Vrijednost ponude	Produkt veličine ponude, cijene ponude i trajanja datog produkta u satima, izražen u €.

Količina ponude	Iznos ponude u MW tražena od strane Aukcijskog učesnika.
Identifikacija Ugovora o dodjeli kapaciteta (CAI)	Ovo je jedinstvena identifikacija koju dodjeljuje aukcijska kuća svim PTR u toku Aukcijskog procesa ili u toku procesa transfera PTR i koja se koristi pri svim pozivanjima na dati PTR ( <i>Capacity Agreement Identification</i> ).
CET	Centralno evropsko vrijeme.
Kompenzacija	Novac koji se plaća aukcijskim učesnicima za vraćena dodijeljena prava korišćenja prenosnih kapaciteta (preprodaja i UIOSI) kao cijenu za odgovarajuću aukciju.
Kontrolno područje	Dio prenosnog sistema sa interkonektivnim vodovima koji je pod kontrolom jednog TSO.
Kreditni limit	Zbir u EUR koji je jednak vrijednosti svih instrumenata za upravljanje rizikom koje je obezbijedio odgovarajući aukcijski učesnik, a prihvatila SEE CAO, koji predstavlja maksimalni limit za vrijednost PTR koji se može dodijeliti odgovarajućem aukcijskom učesniku u aukcijskom procesu.
Podrazumijevana ponuda	Ponuda unijeta u Aukcijsku platformu od strane Učesnika, koja se automatski podnosi za svaki sledeći odgovarajući Aukcijski proces
Umanjenje PTR ( <i>curtailment</i> )	Umanjenje PTR u slučaju vanrednog stanja i /ili više sile kada TSO mora da postupi ekspeditivno i kada redispečing ili kontratrgovina nisu mogući.
Depozit	Novčani iznos koji aukcijski učesnici ulaćuju na račun koji je SEE CAO otvorila u svoje ime i sa kojeg će ona naplatiti dugove koji se odnose na dodijeljena prava, u slučaju neplaćanja. Ovo se smatra dijelom kreditnog limita zajedno sa bankarskom garancijom ili kao alternativa toj garanciji.
D	Dan kada se vrši prenos /isporuka struje.
D-1	Dan koji prethodi kalendarskom danu (D) na koji se vrši prenos/isporuka struje.
D-2	Dan koji je dva (2) kalendarska dana prije dana (D) na koji se vrši prenos /isporuka struje.
EIC kod	ENTSO-E Energetska Identifikaciona Šema Kodiranja za identifikaciju učesnika u prekograničnoj razmjeni.

Vanredno stanje	Uslovi i/ili događaji i/ili okolnosti pod kojima ispunjavanje obaveza SEE CAO i/ili TSO-učesnika postaje nemoguće, djelimično nemoguće ili izuzetno teško. Ovo se naročito odnosi na stanja u kojima je ugroženo sigurno i stabilno funkcionisanje datog kontrolnog područja. Vanredno stanje može takođe biti rezultat više sile koja je prouzrokovala preopterećenost kritičnih elemenata mreže, neispunjavanje kriterijuma n-1, probleme stabilnosti, probleme sa naponom, probleme u balansiranju gdje TSO koji učestvuje u projektu nije u mogućnosti da balansira svoje kontrolno područje.
Kvalifikovani aukcijski učesnik	Učesnik u aukciji koji ispunjava zahtjeve definisane nacionalnim propisima relevantnih TSO-ova koji učestvuju u projektu vezano za podnošenje ponuda za određeni produkt, tj. „Uvoz - Izvoz” par.
Rezervni ( <i>Fallback</i> ) Mod	Postupak sproveden u skladu sa odredbama definisanim u Članu 5.9, 5.10, 8.5 i 9.5 u slučaju neraspoloživosti aukcijske platforme.
Viša sila	Značenje je definisano u Članu 17.9.
Okvirni ugovor	Pravni okvir između SEE CAO i aukcijskog učesnika kojim se, između ostalog, reguliše učešće učesnika u aukcijskom procesu, a koji obuhvata ova Aukcijska pravila i propisno popunjenu i propisno potpisanu Izjavu o prihvatanju koju je potvrdila SEE CAO.
Vrijeme zatvaranja aukcije	Trenutak kada se aukcijski proces završava i kada aukcijski učesnici ne mogu da dostavljaju ponude za taj aukcijski proces.
Vrijeme otvaranja aukcije	Trenutak kada aukcijski proces počinje i kada aukcijski učesnici mogu da dostavljaju svoje ponude.
Naznaka „Sve ili Ništa“	Naznaka da li svaki element Ponude može ili ne može biti marginalan. To znači da dodijeljena količina svakom elementu ponude može biti bilo koja vrijednost između 0 i tražene količine. Ako ponuda nije djeljiva, vrijednost količine može biti ili 0 ili tražena količina. Ovo je primjenljivo samo za poslednje obrađenu ponudu. Ako je dostignuta vrijednost Raspoloživog Kapaciteta, pojam djeljive ponude znači da ista može biti umanjena do vrijednosti Raspoloživog Kapaciteta, i tako djelimično prihvaćena.
Početna Aukcijska Specifikacija	Specifične karakteristike Mjesečnog Aukcijskog Procesu, prije omogućivanja procesa ponovne prodaje.



Interkonekcija	Skup jednostrukih i/ili dvostrukih prenosnih vodova između prenosnih sistema kontrolnih područja.
Dugoročna prava prenoša	PTR dodijeljen u godišnjem i mjesečnom aukcijskom procesu.
Marginalna cijena	Najniža prihvaćena cijena ponude za produkt u aukcijskom procesu (vidjeti Član 7.1).
Učesnik na tržištu	Znači učesnik na tržištu koji je definisan u Uredbi (EU) br. 1227/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25.oktobra 2011 o integritetu i transparentnosti veleprodajnog energetskog tržišta.
Neto prenosni kapacitet (NTC)	Maksimalni kapacitet za razmjenu između dva kontrolna područja koji je kompatibilan sa standardima sigurnosti koji važe u oba ta kontrolna područja.
Sigurnost mreže	Granica do koje mreža može normalno da funkcioniše, ograničavajući broj ispada, izbjegavajući velike ispade kao i njihove moguće posledice.
Ponuđeni kapacitet	Kapacitet koji se nudi na aukciji od strane SEE CAO, na datom „Uvoz - Izvoz (Source - Sink)“ paru, za određeni vremenski period u Aukcijskom Procesu.
TSO-učesnici	TSO koji su osnivači SEE CAO shodno Aneksu 2.
Strana	Ili SEE CAO ili aukcijski učesnik.
Strane	SEE CAO i aukcijski učesnik zajedno.
Pravo na korišćenje prenosnih kapaciteta (PTR)	Pravo na korišćenje ATC za prenos električne energije izraženo u MW ( <i>PTR -Physical Transmission Rights</i> ) za odgovarajući „Uvoz - Izvoz (Source - Sink)“ par.
Produkt	Cjelokupni ili djelimični godišnji, mjesečni odnosno dnevni ponuđeni kapacitet za odgovarajući „Uvoz - Izvoz (Source - Sink)“ par..
Program razmjene	Prihvaćeno nominovanje dodijeljenih PTR u skladu sa odredbama iz ovih Aukcijskih pravila i odgovarajućim postupkom usaglašavanja koji sprovode relevantni TSO.
Nadoknada ( <i>Reimbursement</i> )	Novac koji se vrati aukcijskim učesnicima za dodijeljena prava korišćenja prenosnih kapaciteta koja su izgubljena zbog ograničavanja dodijeljenih prava (prvobitna cijena).

Ponovna prodaja ( <i>Resale</i> )	Mehanizam po kojem aukcijski učesnik vraća godišnji dodijeljeni PTR odgovarajućem TSO preko SEE CAO i koji se daje na mjesečni aukcijski proces u cilju preprodaje.
Rezervisani PTR	Sa obavještenjem o rezultatima sa godišnjeg i/ili mjesečnog Aukcijskog procesa, učesnik aukcije dobija rezervisani PTR. Sa plaćanjem, rezervisani PTR postaje dodijeljeni PTR.
Sekundarno tržište	Usluga koji omogućava prenos i ponovnu prodaju kao što je opisano u Odjeljcima 8 i 9.
Proces usaglašavanja programa razmjene ( <i>Scheduling process</i> )	Proces nominovanja programa razmjena prema TSO.
SEE CAO	<i>Coordinated Auction Office in South East Europe</i> (Aukcijska kuća za koordinirane aukcije u jugoistočnoj Evropi).
Secure Sockets Layer (SSL)	Standardna tehnologija zaštite koja služi za uspostavljanje kriptovanog linka između servera i klijenta.
Uvozno ( <i>Sink</i> ) kontrolno područje	Kontrolno područje u kojoj se program razmjene nominuje kao uvoz.
Izvosno ( <i>Source</i> ) kontrolno područje	Kontrolno područje u kojoj se program razmjenea nominuje kao izvoz.
Izvoz-uvoz ( <i>Source-Sink</i> ) par	Par koji obuhvata „izvoz“ ( <i>Source</i> ) kontrolno područje i „uvoz“ ( <i>Sink</i> ) kontrolno područje koji ukazuje na smjer razmjene između dva susjedna kontrolna područja.
Izjava o prihvatanju	Izjava kojom se pravno lice obavezuje da će poštovati uslove i pogodbe iz Aukcijskih pravila (vidjeti Aneks 4).
Vremenska oznaka	Sistemska vrijeme aukcijske platforme koje se dodjeljuje poruci kada ona napušta aukcijsku platformu ili pristize u nju.
Transfer	Mehanizam po kojem aukcijski učesnik može da prenese svoja dodijeljena PTR na drugog aukcijskog učesnika (primaoca).
Primalac ( <i>transferee</i> )	Aukcijski učesnik koji stekne dodijeljena prava kao rezultat prenosa.
Prenosilac ( <i>transferor</i> )	Aukcijski učesnik koji vrši prenos na primaoca.
TSO ili operator	Pravno lice koje je odgovorno za funkcionisanje, održavanje i, po

prenosnog sistema potrebi, razvoj prenosnog sistema u datom području i, gdje je to primjenljivo, njegovih interkonekcija sa drugim sistemima, i za osiguranje dugoročne mogućnosti sistema da ispunjava razumne zahtjeve za prenosom električne energije.

UIOSI Iskoristi ili Prodaj princip

Korisnik Pojedinac koji je ovlašćen da koristi aukcijsku platformu.

Radni dani Kalendarski dani od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike u Crnoj Gori (vidjeti aukcijski kalendar objavljen na veb sajtu SEE CAO [www.secao.com](http://www.secao.com)).

## **Poglavlje 1. Uvod**

### **Član 1.1. Opšta razmatranja**

1. U skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EC) 714/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta o uslovima pristupa mreži prilikom prekograničnih razmjena električne energije, ova Aukcijska pravila definišu termone i uslove kojima se reguliše dodjela raspoloživog kapaciteta (ATC) kroz aukcijske procese u oba smjera između kontrolnih oblasti TSO-ova koji učestvuju u projektu, kao što je prikazano u Aneksu 3.
2. Aukcijski proces nije komercijalno motivisana aktivnost već aktivnost koja teži da obezbijedi transparentan i tržišno zasnovan metod upravljanja zagušenjima.
3. Da bi se omogućilo djelovanje tržišta u regionu jugoistočne Evrope, TSO-ovi koji učestvuju u projektu odlučili su da osnuju aukcijsku kuću za sprovođenje koordiniranih aukcija.
4. Raspoloživi kapacitet se dodjeljuje putem aukcijskog procesa u formi prava na korišćenje prenosnih kapaciteta (PTR) na godišnjem, mjesečnom i dnevnom nivou.
5. Aukcijski proces odnosi se isključivo na PTR. Aukcijski učesnici ne mogu da steknu nikakva druga prava osim prava korišćenja prenosnih kapaciteta koja su im dodijeljena u skladu sa odredbama ovih Aukcijskih pravila.

### **Član 1.2. Opšti aspekti Aukcijskih pravila**

1. Aukcijski učesnik je vezan ovim Aukcijskim pravilima od momenta zaključenja okvirnog ugovora, tj. od momenta kada SEE CAO dobije valjano potpisanu Izjavu o prihvatanju koju je popunio aukcijski učesnik.
2. Ova Aukcijska pravila, između ostalog, propisuju uslove koje aukcijski učesnik mora da ispuni da bi učestvovao u godišnjim, mjesečnim i dnevnim aukcijama, dodjeli PTR-a, uslovima pristupa sekundarnom tržištu i korišćenje dodijeljenog PTR-a.
3. Aukcijska pravila poništavaju i zamjenjuju sva prethodna Aukcijska pravila koja su se koristila za dodjelu Raspoloživog Kapaciteta na „*Source-Sink*“ parovima i vremenskim periodima koji se pominju u Aneksu 3.
4. Aukcijska pravila ne regulišu pristup mreži kod TSO-ova koji učestvuju u projektu. Pristup prenosnoj mreži odobrava svaki relevantni TSO u jugoistočnoj Evropi u skladu sa svojom internom regulativom.
5. U slučaju bilo kakve neusklađenosti između ovih Aukcijskih pravila i posebnih sporazuma o nominovanju kapaciteta, kod pitanja u vezi sa sprovođenjem aukcijskog procesa i sekundarnog tržišta na relevantnim interkonekcijama, ova Aukcijska pravila će imati prednost.

### **Član 1.3. SEE CAO**

1. TSO-ovi koji učestvuju u projektu, zajednički su osnovali SEE CAO koja im pruža usluge za dodjelu kapaciteta. SEE CAO je odgovorna prema TSO-ovima koji učestvuju u

projektu za izvođenje aukcijskog procesa u skladu sa Aukcijskim pravilima, koji se između ostalog bazira na Uredbi EC 714/2009.

2. SEE CAO će sprovoditi aukcijske procese u svoje ime, a za račun TSO-ova koji učestvuju u projektu.

#### **Član 1.4. Opšta pravna kvalifikacija, prava i obaveze**

1. Prema ovim Aukcijskim pravilima, ugovorni odnos će postojati samo između SEE CAO i aukcijskog učesnika. SEE CAO ima obavezu da stavi dodijeljena PTR na raspolaganje aukcijskom učesniku, dok su učesnici obavezni da ispunjavaju svoje obaveze plaćanja shodno dobijenim pravima (PTR).
2. SEE TSO se obavezuju prema SEE CAO da će aukcijskom učesniku staviti na raspolaganje Raspoloživi Kapacitet u vidu prava korišćenja prenosnih kapaciteta (PTR), uz izuzetke koji su opisani u Članu 2.3, da će prihvatiti rezultate aukcije koju je sprovela SEE CAO i da će rezervisati prenosne kapacitete kako bi aukcijskom učesniku omogućili upotrebu dodijeljenih PTR.
3. Prava korišćenja prenosnih kapaciteta dodjeljuju se u skladu sa rezultatima aukcijskog procesa, osim u slučaju Umanjenja koje je opisano u Članu 2.3.
4. Na osnovu rezultata godišnjeg i/ili mjesečnog aukcijskog procesa, aukcijski učesnik dobija rezervisani PTR. Rezervisani PTR postaje dodijeljeni PTR čim aukcijski učesnik izvrši plaćanje u skladu sa poglavljem 11. U dnevnim Aukcijskim Procesima, PTR se dodjeljuju aukcijskom učesniku putem objavljivanja rezultata aukcijskog procesa.

## **Poglavlje 2. Opšte**

### **Član 2.1. Godišnje, Mjesečne, Dnevne aukcije**

1. Aukcijski procesi za dodjelu ponuđenih kapaciteta sprovode se putem eksplicitnih aukcija u skladu sa Poglavljem 5, za sve „Source-Sink“ parove (vidjeti Aneks 3) u svakom smjeru i za nekoliko vremenskih raspona kako bi se izvršila dodjela ponuđenih kapaciteta učesnicima u aukciji.
2. Aukcijski procesi sprovode se u sljedećim vremenskim rasponima:
  - a. Godišnji aukcijski proces sa produktima koji su na raspolaganju od 1. januara do 31. decembra odgovarajuće kalendarske godine, ili u slučaju perioda održavanja sa produktima koji su na raspolaganju za manje periode koji pokrivaju kalendarsku godinu. U Godišnjem Aukcijskom Procesu, predmet aukcije su PTR sa baznim iznosom MW po satu, osim kad je riječ o periodu održavanja. Za godišnji aukcijski proces, obračun rezultata aukcije se vrši istovremeno za sve “Source-Sink” parove jednom godišnje.
  - b. Mjesečni aukcijski proces sa produktima koji su raspoloživi od prvog do posljednjeg dana odgovarajućeg kalendarskog mjeseca ili, kada je riječ o periodu održavanja, sa produktima koji su raspoloživi kraće vrijeme u toku kalendarskog mjeseca. U mjesečnim aukcijama, predmet aukcije su PTR sa baznim iznosom MW po satu, osim kada je riječ o periodu održavanja. Kod mjesečnih aukcija, obračun rezultata aukcije se vrši istovremeno za sve „Source-Sink“ parove. Rezultati mjesečne aukcije se izračunavaju dvanaest (12) puta godišnje.
  - c. Dnevni Aukcijski Proces sa produktima koji su na raspolaganju u toku 24 časa kalendarskog dana (23 ili 25 časova prilikom godišnjeg pomjeranja časovnika). U Dnevnom Aukcijskom Procesu, predmet aukcije su PTR sa različitim iznosima MW po satu. Za dnevnu aukciju, obračun rezultata aukcije se vrši istovremeno za sve „Source-Sink“ parove. Rezultati dnevnih aukcija se izračunavaju 365 (ili, u prestupnoj godini, 366) puta godišnje.

### **Član 2.2. Raspoloživi kapacitet**

1. Raspoloživi kapacitet za različite vremenske periode je ponuđen na Aukcijama od strane SEE CAO, u skladu sa bilateralnim sporazumima između TSO – ova uz puno poštovanje operativnih uslova i bezbjednosnih standarda mreža prenosnih sistema.
2. Sav raspoloživi kapacitet biće predmet Aukcijskog Procesu.
3. Učesnici u Aukcijama će biti informisani o Raspoloživim Kapacitetima za svaku pojedinačnu Aukciju na SEE CAO veb-sajtu i na Aukcijskoj Platformi.

### **Član 2.3. Postojanost/umanjenje dodijeljenog PTR-a**

1. Na Godišnjim i Mjesečnim Aukcijskim Procesima, PTR se dodjeljuje na čvrstoj osnovi osim ako je riječ o sigurnosti mreže ili višoj sili kada dodijeljeni PTR može biti umanjen.

2. Godišnja i mjesečna PTR mogu biti umanjeni jedan sat prije dugoročnih nominacija. Nakon toga ona se smatraju postojanim osim u slučaju više sile.
3. Umanjenje iniciraju dotični TSO-ovi koji učestvuju u projektu, informišući SEE CAO o uslovima na mreži i potvrđujući da je došlo do umanjenja prenosnog kapaciteta. SEE CAO objavljuje umanjenje na bazi odluke TSO-učesnika. SEE CAO odmah informiše sve aukcijske učesnike putem poruke na Aukcijskoj Platformi o datumu, trajanju i produženju umanjenja.
4. Objava smanjenja dodijeljenog PTR na godišnjim i mjesečnim aukcijama, uz odgovarajuće objašnjenje, objavljuje se na veb sajtu SEE CAO .
5. Ukoliko se situacija u prenosnoj mreži popravi prije objavljivanja aukcijske specifikacije za dnevni Aukcijski Proces, odgovarajuća PTR koja su oslobođena kao rezultat ranijeg umanjenja, biće ponuđena u dnevnom aukcijskom procesu.
6. Umanjenje dodijeljenih PTR na godišnjim i mjesečnim aukcijskim procesima zasniva se na proporcionalnom principu. Koeficijent smanjenja za „Source-Sink” par izračunava se na sljedeći način:

$$CR_{x,y} = \frac{RC_{x,y}}{TAP_{x,y}}$$

- gdje je:
- $x$  „Source“ kontrolno područje
  - $y$  „Sink“ kontrolno područje
  - $CR$  koeficijent umanjenja „Source-Sink“ para
  - $RC$  smanjenje vrijednosti NTC koje objave dotični TSO-ovi koji učestvuju u projektu
  - $TAP$  ukupni dodijeljeni PTR na „Source-Sink” paru

7. Umanjena vrijednost svakog dodijeljenog PTR nakon sprovođenja umanjenja dobija se množenjem odgovarajućeg dodijeljenog PTR sa koeficijentom umanjenja.

$$\text{Smanjeno } PTR_{x,y} = CR_{x,y} \cdot PTR_{x,y}$$

Primjer:  $RC=100\text{MW}$   
 $TAP=400\text{ MW}$   
 $PTR=60\text{ MW}$   
 $CR = 100/400=0,25$   
 $\text{Smanjeno } PTR=0,25 \times 60= 15\text{MW}.$

8. Svaki dodijeljeni PTR na Godišnjim i Mjesečnim Aukcijama nakon proporcionalnog umanjenja biće zaokruženo naniže na najbližu vrijednost u MW. Nova vrijednost PTR nakon umanjenja izračunava se na sljedeći način:

$$\text{Novi } PTR_{x,y} = (1 - CR_{x,y}) \cdot PTR_{x,y}$$

9. SEE CAO informiše svakog aukcijskog učesnika o smanjenom PTR-u putem elektronske poruke preko aukcijske platforme ili elektronske pošte (*e-mail*).
10. U slučaju Umanjenja (viša sila ili sigurnost mreže), svaki aukcijski učesnik čiji su dodijeljeni PTR umanjen ima pravo na nadoknadu od strane SEE CAO u skladu sa Članom 15.1. SEE CAO će obavijestiti svakog učesnika aukcije o iznosu te nadoknade.

#### **Član 2.4. Postojanost programa razmjena**

1. Postojanost i umanjeње programa razmjena su odgovornost svakog TSO-a koji učestvuju projektu.
2. TSO-ovi koji učestvuju u projektu garantuju realizaciju programa razmjena vezanih za postojano dodijeljeni PTR, osim u okolnostima koje čine višu silu.
3. Samo u okolnostima koje čine višu silu SEE CAO ima obavezu da umanjeni PTR nadoknadi nosiocima PTR u iznosu 100% aukcijske cijene. Nakon nadoknade umanjenog dodijeljenog PTR-a, neće biti daljih obaveza.
4. SEE CAO neće snositi odgovornost za štetu koju su aukcijski učesnici pretrpjeli zbog umanjeња programa razmjena opisanih u ovom Članu.

#### **Član 2.5. Sekundarno tržište**

1. Sekundarno tržište omogućava sljedeće:
  - a. Prenos godišnjih i/ili mjesečnih dodijeljenog PTR-a među učesnicima aukcije u skladu sa Poglavljem 8.
  - b. Ponovnu prodaju dodijeljenog godišnjeg PTR-a na mjesečnom Aukcijskom Procesu u skladu sa Poglavljem 9 i nenominovanog godišnjeg i mjesečnog dodijeljenog PTR-a na dnevnom Aukcijskom Procesu (UIOSI) u skladu sa Članom 10.3.
2. Aukcijski učesnik koji je nosilac dodijeljenog PTR mora ispunjavati svoje finansijske obaveze prema SEE CAO u vezi sa dodijeljenim PTR-om, bez obzira na to da li će njegov dodijeljeni PTR u cjelosti illi djelimično biti prenesen ili vraćen na ponovnu prodaju.

#### **Član 2.6. Objavljivanje na vebsajtu**

1. SEE CAO će objaviti sljedeće na svom vebsajtu i/ili na aukcijskoj platformi:
  - a. Sadašnja Aukcijska pravila i sve njihove izmjene i dopune;
  - b. objave koje je dužna da objavi na osnovu ovih Aukcijskih pravila;
  - c. kalendare godišnjih i mjesečnih aukcijskih procesa;
  - d. aukcijske specifikacije;
  - e. imena, broj faksa i telefona i e-mail adrese osoblja SEE CAO;



- f. standardna dokumenta vezana za aukcijski proces koja učesnici aukcija mogu da preuzmu i koriste;
- g. rezultate aukcijskih procesa;
  - ponuđene kapacitete
  - tražene kapacitete (ukupni iznos ponude)
  - dodijeljeni PTR
  - broj učesnika aukcije sa uspješnim ponudama i ukupan broj učesnika koji su učestvovali u aukcijskom procesu;
  - marginalnu cijenu
- h. sve informacije vezane za umanjenje PTR-a;
- i. obavještenja vezana za rezervne (*fallback*) modove;
- j. sve druge relevantne informacije.

### **Član 2.7. Ponašanje aukcijskog učesnika**

1. Prije, u toku i nakon aukcijskog procesa, učesnici se moraju uzdržati od bilo koje radnje ili ponašanja koje negativno utiče ili prijeti da bi moglo da negativno utiče na nadmetanje u aukcijskom procesu ili koje bi imalo za cilj kockanje ili bi na bilo koji drugi način remetilo ili prijetilo da može da poremeti aukcijski proces, odnosno njegovu transparentnost, troškovnu efikasnost ili objektivnost.
2. SEE CAO će obavještavati TSO-učesnike kako bi oni mogli da informišu nadležne nacionalne regulatorne organe i preduzmu odgovarajuće mjere protiv onih učesnika u aukcijama koji se ponašaju ili postupaju suprotno prethodnom paragrafu, koji zloupotrijebe bilo koje pravo ili poziciju stečenu na osnovu aukcijskog procesa ili koji ne ispunjavaju bilo koju drugu odredbu ovih Pravila.

### **Član 2.8. Valuta**

Svi finansijske informacije (podaci) izraženi su u eurima (€).

### **Član 2.9. Vrijeme**

Sva vremena navedena u ovim Pravilima odnose se na centralno evropsko vrijeme (CET).

## Poglavlje 3. Zahtjevi za učešće

### Član 3.1. Procedura za registraciju

1. Da bi mogli da učestvuju u godišnjim, mjesečnim i dnevnim aukcijskim procesima i/ili na sekundarnom tržištu, učesnici na tržištu moraju da budu registrovani kod SEE CAO kao aukcijski učesnici tako što će uspješno popuniti Izjavu o prihvatanju koja je objavljena na veb sajtu SEE CAO (vidjeti Aneks 4).
2. Učesnici na tržištu moraju da potpišu i poštuju uslove iz makar jednog od dokumenata koji se pominju u Aneksu 4, Prilog 2. To znači da moraju biti registrovani kao učesnici na tržištu u makar jednoj od zemalja učesnica iz jugoistočne Evrope.
3. Da bi se registrovali kao učesnici u aukcijama, učesnici na tržištu dužni su:
  - da dostave Izjavu o prihvatanju (dva potpisana i pečatirana primjerka);
  - da ispune finansijske zahtjeve u skladu sa Poglavljem 4.
4. Kad SEE CAO dobije sve neophodne informacije, u slučaju izdavanja Potvrde o registraciji (Confirmation note), vratiće jedan primjerak potpisane Izjave o prihvatanju Učesniku na aukcijama, bez neopravdanog kašnjenja. Potpisivanje Izjave o prihvatanju od strane SEE CAO samo po sebi ne predstavlja usaglašavanje sa bilo kojim drugim setom zahtjeva iz ovih Pravila za učešće na Aukcijama. Izjava o prihvatanju stupa na snagu na datum potpisivanja od strane SEE CAO.
5. Učesnik na aukcijama je dužan da osigura tačnost i potpunost podataka koje dostavlja SEE CAO-u koji se odnose na ova Aukcijska Pravila (uključujući informacije u Okvirnom ugovoru) i da blagovremeno obavijesti SEE CAO o bilo kojoj izmjeni.
6. Učesnik na aukcijama će obavijestiti SEE CAO u slučaju promjene bilo koje od informacija, dostavljenih u skladu sa članom 3 Aneksa 4 ovih Pravila, najkasnije 7 radnih dana prije nego što promjena stupi na snagu, ili u slučaju da to nije primjenjivo, čim Učesnik bude svjestan promjene. SEE CAO će potvrditi registrovanje promjene i poslati Potvrdu promjene (Confirmation note) ili Odbijanje promjene (Rejection note) Učesniku, najkasnije pet (5) radnih dana od prijema obavještenja o promjeni. Potvrda ili Odbijanje promjene će biti poslato putem emaila pravnom zastupniku i operativnom kontaktu naznačenom od strane Učesnika na aukcijama u skladu sa Aneksom 4 ovih Pravila. Ukoliko SEE CAO odbije da registruje promjenu, razlog odbijanja će biti dostavljen u Odbijanju promjene.
7. Izmjena stupa na snagu na dan dostavljanja Potvrde učesniku.
8. SEE CAO ima pravo da pismenim putem zatraži ažuriranje ili ponovno dostavljanje bilo kojeg dijela registracione dokumentacije (vidjeti član 3 Izjave o prihvatanju, Aneks 4). Ukoliko aukcijski učesnik ne ažurira ili ne dostavi ponovo cjelokupnu ili dio registracione dokumentacije shodno zahtjevu SEE CAO u roku od 30 kalendarskih dana od dobijanja zahtjeva, SEE CAO ima pravo da raskine Okvirni ugovor.
9. Ukoliko je, kao posledica izmjene Aukcijskih pravila, neophodno da Učesnik dostavi dodatne informacije, onda je on dužan da te informacije dostavi u roku od deset (10) radnih dana od dana prijema zahtjeva od SEE CAO za dostavu dodatnih informacija.

10. Samo aukcijski učesnici koji dostavljanjem Izjave o prihvatanju izjave da su na pravno obavezujući način i bezuslovno u cjelosti upoznati i da prihvataju važeća i punosnažna Aukcijska pravila koja su objavljena na veb sajtu SEE CAO ([www.seecao.com](http://www.seecao.com)) i koji ne izvrše nikakvu radnju niti čin kojim bi mogli da ugroze nadmetanje u aukcijskom procesu ili ne učine ništa što bi bilo usmjereno na kockanje ili bi na bilo koji drugi način poremetilo ili prijetilo da može da poremeti Aukcijski Proces, odnosno njegovu transparentnost, troškovnu efikasnost ili objektivnost, mogu da učestvuju u Aukcijskom Procesu.
11. Što se tiče činjenice da se Aukcijski Proces sprovodi na Aukcijskoj Platformi, aukcijski učesnici koji su zainteresovani za učešće u aukcijskom procesu takođe su obavezni da ispune preduslove za pristup aukcijskoj platformi koji su navedeni u Članu 6.2.
12. Potpisivanjem Izjave o prihvatanju Učesnik na aukcijama garantuje da:
  - nije pokrenuo postupak za donošenje odluke o nesolventnosti ili stečaju ili za sprovođenje drugih mjera u skladu sa bilo kojim zakonom o stečaju ili nesolventnosti ili drugim zakonom koji se odnosi na prava povjerilaca;
  - nijedan postupak za utvrđivanje nesolventnosti, stečaja ili drugi sličan pravni postupak nije koji utiče na prava povjerilaca nije pokrenut protiv podnosioca prijave.
  - nije pokrenut je postupak zatvaranja ili likvidacije prema aukcijskom učesniku; i
  - Nema zaostalih neplaćenih obaveza prema Aukcijskoj platformi.
13. Aukcijski učesnik mora da obavijesti SEE CAO bez odlaganja po svim činjenicama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do situacije u kojoj on, shodno gore navedenom, nije kvalifikovan za učešće u aukcijskom procesu. Ukoliko učesnik aukcije ne ispuni svoje gore pomenute obaveze obavještanja, SEE CAO zadržava pravo da raskine okvirni ugovor sa tim učesnikom, u skladu sa članom 16 ovih Pravila.
14. Potpisivanjem i dostavljanjem SEE CAO Izjave o prihvatanju, učesnik na aukcijama ovlašćuje SEE CAO da provjeri odnosne izvještaje tog učesnika na aukcijama.
15. Aukcijski učesnik je saglasan da se njegovo ime unese u registar aukcijskih učesnika koji se objavljuje na veb sajtu SEE CAO.

## **Poglavlje 4. Finansijski zahtjevi i upravljanje rizikom**

### **Član 4.1. Opšte odredbe**

1. Da bi se obezbijedio siguran aukcijski proces, da bi se izbjegla zloupotreba PTR i osigurala plaćanja po osnovu godišnjih, mjesečnih i dnevnih aukcija, SEE CAO je dužna da koristi instrumente upravljanja rizikom koji se moraju primjenjivati.
2. Jedini instrumenti upravljanja rizikom koji se prihvataju u aukcijskom procesu su: depozit na bankarskom računu SEE CAO i/ili bankarska garancija. Sve bankarske troškove nastale pri obezbijedivanju ovih instrumenata snosiće Učesnik na aukcijama.
3. Zbir vrijednosti instrumenata upravljanja rizikom koje je aukcijski učesnik obezbijedio determiniše njegov kreditni limit (za više detalja, pogledati Član 4.4.). Ponude aukcijskog učesnika biće razmatrane u aukcijskom procesu samo ako je raspoloživ neophodni kreditni limit (za više detalja, pogledati Član 7.2, 7.3. i 7.4.). U Poglavljima 12 do 14 navedene su sve okolnosti u kojima SEE CAO ima pravo da koristi instrumente upravljanja rizikom.
4. Aukcijski učesnik je dužan da obezbijedi dovoljan iznos svog kreditnog limita kako bi spriječio da njegove ponude budu isključene iz Aukcijskog Procesu zbog zahtjeva za upravljanje rizikom koji su navedeni u Članu 7.2, 7.3. i 7.4.
5. Jedina prihvaćena valuta za instrumente upravljanja rizikom je EUR.

### **Član 4.2. Prihvaćeni instrumenti upravljanja rizikom**

1. Svaki tržišni učesnik koji želi da bude priznat kao aukcijski učesnik može da obezbijedi jedan od sljedećih instrumenata za upravljanje rizikom:
  - a. Depozit koji aukcijski učesnik uplaćuje na bankarski račun SEE CAO.
    - Ugovor o depozitu biće zaključen između SEE CAO i odgovarajućeg Učesnika na aukcijama sa rokom važenja definisanim od strane Učesnika na aukcijama, kako je naznačeno u Aneksu 7.
    - Depozitom će upravljati, kontrolisati ga i koristiti isključivo SEE CAO.
    - Sve bankarske troškove ili kamate vezane za depozit snosi, odnosno uplaćuje aukcijski učesnik.
    - SEE CAO ima pravo da iskoristi depozit u vezi sa dodijeljenim kapacitetima u slučaju neplaćanja.
    - Iznos depozita će biti uzet u obzir prilikom određivanja kreditnog limita i biće blokiran u skladu sa Članom 4.5.
    - Aukcijski učesnik ima pravo da dobija kamatu za depozit uplaćen na bankarski račun SEE CAO u iznosu koji je određen odgovarajućom uredbom o kamatnim stopama banke kod koje je depozit položen.
    - Ovaj depozit može da služi isključivo kao instrument za upravljanje rizikom i ne može se koristiti kao avans.

- b. Bankarska garancija izdata od banke sa dugoročnim kreditnim rejtingom „BBB-“ (S&P) ili „Baa3“ (Moody's) ili „BBB-“ (Fitch/IBCA) ili više, kao obezbjeđenje za dospjele neizmirene obaveze aukcijskog učesnika koje proističu iz aukcijskog procesa (u daljem tekstu: „bankarska garancija”).
- Bankarska garancija će biti uzeta u obzir pri određivanju kreditnog limita sa maksimalnim iznosom za povlačenje.
  - Detalji o bankarskoj garanciji i primjer bankarske garancije dati su u Aneksu 6.
  - Bankarska garancija će biti odbačena i neće biti priznata za svrhe kreditnog limita od strane SEE CAO ako SEE CAO procjenjuje da je garancija nekompletna ili da nije u skladu sa preduslovima iz Aneksa 6 za svrhe aukcijskog procesa. SEE CAO će odmah obavijestiti aukcijskog učesnika putem e-maila o odbijanju bankarske garancije.
  - Bankarska garancija može da se koristi samo kao instrument upravljanja rizikom, a ne kao redovni instrument plaćanja.

#### **Član 4.3. Zamjena, produžetak i povraćaj instrumenata za upravljanje rizikom**

1. Bankarske garancije, odnosno depoziti mogu biti zamijenjeni ili produženi dodatnom bankarskom garancijom, odnosno depozitom.
2. Bankarske garancije, odnosno depoziti koji se ne iskoriste biće vraćeni aukcijskom učesniku na njegov pismeni zahtjev najkasnije četrnaest (14) kalendarskih dana po prijemu zahtjeva. U toj situaciji, kreditni limit se smanjuje za vrijednost bankarske garancije, odnosno depozita čiji povraćaj aukcijski učesnik zahtijeva, jedan (1) kalendarski dan nakon prijema zahtjeva. Zahtjev za povraćaj depozita mora da sadrži sljedeće podatke o plaćanju: iznos depozita koji se vraća, broj bankarskog računa, IBAN, ime i adresu banke i BIC/SWIFT kod.

#### **Član 4.4. Izračunavanje vrijednosti kreditnog limita**

1. SEE CAO će izračunati kreditni limit kao zbir vrijednosti svih instrumenata za upravljanje rizikom koje je aukcijski učesnik dostavio a SEE CAO prihvatila, koji predstavlja maksimalni limit za vrijednost prava korišćenja prenosnih kapaciteta koja se mogu dodijeliti aukcijskom učesniku u Aukcijskom Procesu.
2. Vrijednost kreditnog limita za svakog učesnika aukcije izračunava se kako slijedi:
  - a. Prije godišnje i mjesečne aukcije, kao zbir sljedećeg:
    - Maksimalne vrijednosti bankarskih garancija koje je učesnik aukcije obezbijedio SEE CAO ukoliko ispunjavaju zahtjeve iz Člana 4.2. (b). Učesnik aukcije je dužan da dostavi SEE CAO bankarsku garanciju u originalu sa potpisima verifikovanim SWIFT-om, ili izdatu SWIFT-om, do 12:00 CET na poslednji radni dan prije dana Godišnje Aukcije (vidjeti aukcijski kalendar) odnosno do 12:00 CET na poslednji radni dan prije Mjesečne Aukcije, kako bi bankarska garancija bila uključena u izračunavanje kreditnog limita.

- Iznosa depozita koje je učesnik aukcije položio za SEE CAO ukoliko ispunjavaju zahtjeve iz člana 4.2 (a). Učesnik aukcije je dužan da uplati depozit na bankarski račun SEE CAO najmanje tri (3) radna dana prije dana Godišnje Aukcije odnosno dana Mjesečne Aukcije, kako bi se depozit uključio u izračunavanje kreditnog limita.
- b. Prije dnevnog aukcijskog procesa, kao zbir sljedećeg:
- Maksimalne vrijednosti bankarskih garancija koje je aukcijski učesnik obezbijedio SEE CAO ukoliko ispunjavaju zahtjeve iz člana 4.2. (b). Učesnik aukcije je dužan da dostavi SEE CAO bankarsku garanciju u originalu do 12:00 CET na poslednji radni dan prije dana kada položi ponude kako bi bankarska garancija bila uključena u izračunavanje kreditnog limita.
  - Iznosa depozita koje je aukcijski učesnik položio za SEE CAO ukoliko ispunjavaju zahtjeve iz člana 4.2 (a). Učesnik aukcije je dužan da uplati depozit na bankarski račun SEE CAO najmanje tri (3) radna dana prije dana kada položi ponude, kako bi se depozit uključio u izračunavanje kreditnog limita.

#### **Član 4.5. Korišćenje kreditnog limita**

1. SEE CAO će koristiti kreditni limit aukcijskog učesnika u skladu sa sljedećim pravilima:
  - Za godišnji aukcijski proces, kreditni limit se koristi u visini do dvije dvanaestine (2/12) od ukupne vrijednosti ponuda aukcijskog učesnika iz godišnjeg aukcijskog procesa. Nakon saopštavanja rezultata aukcijskog procesa pojedinačnom aukcijskom učesniku, kreditni limit se koristi u visini do dvije dvanaestine (2/12) ukupne finansijske obaveze aukcijskog učesnika na osnovu rezervisanih PTR koja su dodijeljena tom učesniku u odgovarajućem godišnjem aukcijskom procesu. Iskorišćeni dio se oslobađa nakon izmirenja cjelokupnog plaćanja (dvanaest (12) mjesečnih plaćanja) po osnovu godišnjeg aukcijskog procesa.
  - Za mjesečni aukcijski proces, kreditni limit se koristi u visini ukupne vrijednosti ponuda aukcijskog učesnika iz mjesečnog aukcijskog procesa. Nakon saopštavanja rezultata aukcijskog procesa pojedinačnom aukcijskom učesniku, kreditni limit se koristi u visini ukupne finansijske obaveze aukcijskog učesnika na osnovu rezervisanih PTR koja su dodijeljena tom učesniku u odgovarajućem mjesečnom aukcijskom procesu. Iskorišćeni dio se oslobađa nakon izmirenja obaveza plaćanja po osnovu mjesečnog aukcijskog procesa.
  - Za dnevni aukcijski proces, kreditni limit se koristi u visini ukupne vrijednosti ponuda aukcijskog učesnika iz godišnjeg aukcijskog procesa. Na dan objavljivanja i obavještanja o ukupnim rezultatima dnevnog aukcijskog procesa, SEE CAO će iskoristiti kreditni limit aukcijskog učesnika do iznosa koji je jednak njegovoj ukupnoj finansijskoj obavezi po osnovu dodijeljenih prava korišćenja prenosnih kapaciteta koja su dodijeljena tom učesniku u odgovarajućem dnevnom aukcijskom procesu. Iskorišćeni dio se oslobađa nakon izmirenja obaveza plaćanja po osnovu dnevnog aukcijskog procesa.

2. Za ocjenu kreditnog limita koji se ne iskoristi u godišnjim i mjesečnim aukcijskim procesima, za individualnog aukcijskog učesnika iskorišćeni kreditni limit po osnovu njegovog učešća u aukcijskom procesu izračunava se u 15:00 CET na dan objavljivanja konačnih rezultata za godišnji i za mjesečni aukcijski proces. U slučaju dnevnih aukcija, ocjena kreditnog limita se vrši u 08:30 CET u D-1.
3. SEE CAO će iskoristiti kreditni limit do iznosa neplaćenih obaveza aukcijskog učesnika. U slučaju umanjena dnevnog PTR-a, posebno nadoknađeni dio neće biti uzet u obzir prilikom iskorišćavanja Kreditnog Limita.
4. U slučaju da je kreditni limit nedovoljan, npr. zbog promjene registrovanog sjedišta aukcijskog učesnika za potrebe oporezivanja u toku godine, aukcijski učesnik je dužan da poveća kreditni limit u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od kada ga je SEE CAO putem e-maila informisala o nedovoljnom kreditnom limitu. Ako aukcijski učesnik ne poveća kreditni limit u propisanom roku, okvirni ugovor će biti raskinut u skladu sa Članom 17.
5. Ako ponude aukcijskog učesnika budu odbijene na aukcijskoj platformi zbog nedovoljnog kreditnog limita, a učesnik smatra da je njegov kreditni limit dovoljan da pokrije njegove ponude, aukcijski učesnik je dužan da odmah obavijesti SEE CAO o tome prije krajnjeg roka za dostavljanje prigovora za tu aukciju.

## **Poglavlje 5. Aukcijski proces**

### **Član 5.1. Opšte odredbe**

1. Prije svakog aukcijskog procesa, SEE CAO objavljuje informacije o Raspoloživom Kapacitetu u aukcijskim specifikacijama na vebsajtu SEE CAO u skladu sa rokovima koji su navedeni u aukcijskom kalendaru.
2. Procese aukcije organizuje i sprovodi SEE CAO, elektronskim putem preko aukcijske platforme. Svaki aukcijski učesnik koji ispunjava zahtjeve za učešće u aukcijskom procesu, može da dostavi ponudu na aukcijskoj platformi do isteka odgovarajućeg roka za dostavljanje ponuda u konkretnom aukcijskom procesu.
3. Za godišnje i mjesečne postupke aukcije, učesnicima aukcije dodjeljuju se samo rezervisana PTR. Ona postaju dodijeljena PTR kada se izvrše potrebna plaćanja u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima. U dnevnim postupcima aukcije, PTR se direktno dodjeljuju učesnicima aukcija i postaju dodijeljena PTR odmah po saopštavanju rezultata aukcije aukcijskom učesniku.
4. SEE CAO će u toku pojedinačnog aukcijskog procesa usaglasiti kreditni limit aukcijskog učesnika kako bi osigurala plaćanja tog učesnika. Ako kreditni limit nije dovoljan, prava korišćenja prenosnih kapaciteta će biti dodijeljena drugom aukcijskom učesniku u skladu sa članom 7.1. Rezultati aukcijskog procesa će biti dostavljeni učesniku koji je dobio prava.

### **Član 5.2. Aukcijska specifikacija**

1. Aukcijska specifikacija obuhvata sljedeće podatke:
  - Tip produkta stavljen na raspolaganje za aukcijski proces:
    - Godišnji produkt: osnovni produkti za čitavu godinu ili manje periode obuhvatajući i periode održavanja;
    - Mjesečni produkt: osnovni produkti za čitav mjesec ili manje periode obuhvatajući i periode održavanja;
    - Dnevni produkt: po satu;
  - „Source-Sink” kombinacije;
  - Ponudene kapacitete;
  - Vrijeme otvaranja i zatvaranja;
  - Rok za objavljivanje rezultata aukcije;
  - Krajnji rok za prigovore na rezultate aukcije u skladu sa Članom 7.6.;
  - Druge dodatne informacije.



### **Član 5.3. Godišnji aukcijski proces**

1. SEE CAO objavljuje na svom vebsajtu, za potrebe informisanja, aukcijski kalendar sa datumom godišnjih aukcija u predstojećoj kalendarskoj godini.
2. SEE CAO će objaviti na svom vebsajtu, za svaki Source - Sink par, specifikacije aukcije najmanje sedam (7) kalendarskih dana prije dana godišnje aukcije. Sve detaljne informacije o godišnjim aukcijama objavljuju se u specifikacijama aukcije u skladu sa Članom 5.2.
3. Učesnici aukcije dostavljaju svoje ponude u periodu između vremena otvaranja i zatvaranja, onako kako je definisano u aukcijskim specifikacijama za odgovarajuću aukciju. Učesnicima aukcije je dozvoljeno da dostave svoje ponude uz indikaciju „Sve ili Ništa“.
4. Ponude se moraju dostaviti u skladu sa Članom 5.6, ili gdje je primjenljivo, sa Članom 5.9.
5. Svaki aukcijski učesnik se informiše o rezultatima svojih ponuda, u skladu sa članom 7.5, najkasnije trideset (30) minuta nakon vremena zatvaranja za godišnji aukcijski proces. Rezultati godišnjeg aukcijskog procesa se objavljuju na vebsajtu SEE CAO nakon vremena zatvaranja za godišnji aukcijski proces, a najkasnije do roka koji je naveden u aukcijskom kalendaru.
6. U izuzetnim okolnostima, SEE CAO može da objavi na svom vebsajtu datume aukcije i aukcijske specifikacije koji odstupaju od datuma iz aukcijskog kalendara. Opravdanje za tu izmjenu biće objavljeno na vebsajtu SEE CAO.

### **Član 5.4. Mjesečni aukcijski proces**

1. SEE CAO objavljuje na svom vebsajtu, za svrhe informisanja, Aukcijski kalendar koji sadrži datume mjesečnih aukcija za predstojeću kalendarsku godinu.
2. SEE CAO objavljuje na svom vebsajtu, za svaki „Source-Sink“ par, početne Aukcijske Specifikacije najmanje pet (5) kalendarskih dana prije dana sprovođenja mjesečne aukcije i potvrđuje Aukcijsku specifikaciju kao konačnu najmanje dva (2) kalendarska dana prije dana mjesečne aukcije. Sve detaljne informacije o mjesečnim aukcijama objavljuju se u specifikacijama u skladu sa Članom 5.2.
3. Mjesečni aukcijski proces se sprovodi na radni dan, u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši aukcija za PTR u aukcijskom procesu na dan i u vrijeme navedeno u Aukcijskoj specifikaciji.
4. Ponudeni kapaciteti za mjesečni aukcijski proces obuhvataju:
  - Raspoloživi prenosni kapacitet koji je objavljen za mjesečnu aukciju,
  - Kapacitet obuhvaćen dodijeljenim pravima korišćenja prenosnih kapaciteta iz godišnje aukcije koji su objavljeni za ponovnu prodaju od strane aukcijskog učesnika.
  - Godišnje kapacitete koje je SEE CAO već dodijelila i koji su morali biti povučeni od nosioca prava korišćenja prenosnih kapaciteta.

5. Aukcijski učesnici dužni su da dostave svoje ponude u periodu između otvaranja i zatvaranja kao što je definisano u aukcijskoj specifikaciji za odgovarajuću aukciju. Učesnicima aukcije je dozvoljeno da dostave svoje ponude sa naznakom „Sve ili Ništa“.
6. Ponude se moraju dostaviti u skladu sa Članom 5.6. ili gdje je primjenljivo, sa Članom 5.9.
7. Svaki učesnik aukcije se informiše o rezultatima svojih ponuda, u skladu sa Članom 7.5, najkasnije trideset (30) minuta nakon roka zatvaranja za mjesečni aukcijski proces. Rezultati mjesečnog aukcijskog procesa se objavljuju na veb sajtu SEE CAO nakon roka zatvaranja za mjesečni aukcijski proces, a najkasnije do roka koji je naveden u aukcijskom kalendaru.
8. U izuzetnim okolnostima, SEE CAO može da objavi na svom veb sajtu datume aukcije i specifikacije koji odstupaju od datuma iz aukcijskog kalendara. Opravdanje za tu izmjenu biće objavljeno na veb sajtu SEE CAO.

### **Član 5.5. Dnevni aukcijski proces**

1. SEE CAO će objaviti na svom veb sajtu i na aukcijskoj platformi aukcijske specifikacije u skladu sa Članom 5.2. do 09:00 CET u D-1.
2. Dnevni aukcijski proces održava se svakog kalendarskog dana u D-1.
3. Vrijeme otvaranja je 9:00 CET u D-1.
4. Vrijeme zatvaranja je 9:30 CET u D-1.
5. Aukcijski učesnik je dužan da dostavi svoje ponude preko aukcijske platforme između otvaranja i zatvaranja. Učesnicima aukcije je dozvoljeno da dostave svoje ponude sa naznakom „Sve ili Ništa“.
6. Svaki aukcijski učesnik se informiše o rezultatima svojih ponuda, u skladu sa članom 7.5., najkasnije trideset (30) minuta nakon roka zatvaranja za dnevni aukcijski proces. (10:00 CET). Informacije koje proističu iz dnevne aukcije objavljuju se na veb sajtu SEE CAO najkasnije trideset (30) minuta nakon roka zatvaranja za dnevni aukcijski proces.
7. U izuzetnim okolnostima, SEE CAO može da izmijeni rok otvaranja ili zatvaranja za sve ili za neki „Source-Sink” par. Opravdanje za takvu izmjenu objavljuje se na veb sajtu SEE CAO.

### **Član 5.6. Dostavljanje ponude**

1. Svaka ponuda dostavljena u aukcijskom procesu mora da sadrži sljedeće:
  - Identifikaciju aukcijskog učesnika u skladu sa Izjavom o prihvatanju;
  - Identifikaciju „Source-Sink” para u skladu sa aukcijskom specifikacijom;
  - Godinu, mjesec ili dan na koji se ponuda odnosi;
  - Specifikaciju produkta (blok npr. osnovni ili produkt po satu npr. H01)
  - Iznos ponude izražen u MW bez decimala. Minimalni iznos ponude je 1 MW;

- Cijenu ponude izraženu u €/MWh sa dvije (2) decimale. Minimalna cijena ponude mora biti veća od nule.
2. Sve relevantne informacije koje se odnose na formu ponude definisane su u dokumentaciji koja se nalazi na veb sajtu SEE CAO. Aukcijska platforma neće prihvatiti ponude koje:
    - nijesu u skladu sa članom 5.6 stav 1;
    - ne zadovoljavaju algoritam Upravljanja rizicima u skladu sa poglavljem 7;
    - su podnesene od strane Učesnika koji je suspendovan u skladu sa poglavljem 16;
  3. Ako ponuda ili set ponuda zadovoljava zahtjeve definisane članom 5.6 stav 1 i stav 2, Aukcijska platforma će potvrditi Učesniku da je takva ponuda (ili set ponuda) prihvaćena potvrdom prijema kroz Aukcijsku platformu i dodijeliti joj Vremensku oznaku ponude. Ukoliko Aukcijska platforma ne izda potvrdu prijema ponude ili dostavi poruku o odbijanju ponude, takva ponuda će se smatrati neprihvaćenom.
  4. Aukcijska platforma će obavijestiti Učesnika čija ponuda je odbijena kao neispravna, o razlogu odbijanja, bez neopravdanog kašnjenja, nakon što je ponuda odbijena.
  5. Aukcijska platforma će čuvati podatke o svim ispravnim primljenim ponudama.
  6. Svaka ispravna ponuda registrovana pri zatvaranju kapije predstavlja безусловnu i nepovratnu ponudu od strane Učesnika na aukciji za rezervaciju PTR-a do količine ponude (Bid Volume) po cijeni podnesenoj u ponudi u skladu sa ovim Pravilima i odgovarajućom Specifikacijom aukcije.
  7. Učesnik na aukcijama ima mogućnost da dostavi podrazumijevanu ponudu.
    - Podrazumijevana ponuda, jednom definisana kao takva od strane Učesnika, će se automatski podnositi za svaku sledeću odgovarajuću aukciju, kako je definisano od strane Učesnika pri podnošenju podrazumijevane ponude. Pri otvaranju kapije, registrovana podrazumijevana ponuda će se smatrati ponudom od strane Učesnika za odgovarajuću aukciju.
    - Učesnik na aukcijama koji želi da izmijeni podrazumijevanu ponudu za tekuću aukciju, treba da promijeni količinu i cijenu njegove podrazumijevane ponude prije odgovarajućeg zatvaranja kapije.
    - Učesnik na aukcijama koji želi da izmijeni svoju podrazumijevanu ponudu za buduće aukcije treba da promijeni količinu i cijenu podrazumijevane ponude prije odgovarajućeg otvaranja kapije.
    - Učesnik na aukcijama koji ne želi da podnese podrazumijevanu ponudu za buduće aukcije može da otkáže svoju podrazumijevanu ponudu prije sledećeg otvaranja kapije.
    - Vremenska oznaka podrazumijevane ponude odgovara vremenu kreiranja/ ažuriranja podrazumijevane ponude u sistemu

## **Član 5.7. Ograničenje**

1. Aukcijski učesnik može dostaviti najviše dvadeset (20) ponuda za produkt.
2. Ako količina ponude ili količina izračunata kao suma količina više ponuda dostavljenih za istu aukciju od strane Učesnika prekoračuje Ponuđeni kapacitet objavljen u

Specifikaciji aukcije, ova ponuda ili ove ponude će biti odbačene u potpunosti. Ako izmjena predhodno podnesenih ponuda rezultuje prekoračenjem Ponuđenog kapaciteta, izmjena će biti odbačena, dok će predhodno registrovane ponude ostati na snazi.

3. Ako količina podrazumijevane ponude ili količina izračunata kao suma količina više podrazumijevanih ponuda dostavljenih za istu aukciju od strane Učesnika prekoračuje Ponuđeni kapacitet objavljen u Specifikaciji aukcije, podrazumijevana ponuda sa najnižom cijenom će biti odbijena, dok Traženi kapacitet podrazumijevanih ponuda ne postane manji ili jednak Ponuđenom kapacitetu. Ukoliko postoji više podrazumijevanih ponuda sa istom cijenom koje treba odbaciti, ona ponuda sa nižom traženom količinom će biti odbijena ranije.

### **Član 5.8. Poništenje aukcije**

1. U slučaju nedostupnosti ili tehničkih problema sa aukcijskom platformom, SEE CAO može biti prisiljena da poništi aukcijski proces:
  - a. Prije i u toku aukcijskog procesa: učesnici aukcije se obavještavaju putem poruke koja se pojavljuje direktno na aukcijskoj platformi ili na veb sajtu SEE CAO, odnosno putem e-maila;
  - b. U slučaju greške u rezultatima, nakon slanja preliminarnih rezultata aukcijskog procesa, učesnici aukcije se obavještavaju na aukcijskoj platformi ili na veb sajtu SEE CAO, odnosno putem e-maila. Nakon toga se rezultati aukcijskog procesa poništavaju.
2. SEE CAO obavještava učesnike aukcije i objavljuje razloge koji su doveli do poništenja aukcijskog procesa na svom veb sajtu čim prije to bude moguće.

### **Član 5.9. Rezervni (*Fallback*) mod godišnjih i mjesečnih aukcija**

1. Ukoliko SEE CAO nije u mogućnosti da sprovede godišnji ili mjesečni Aukcijski Proces pod standardnim uslovima navedenim u Članu 5.5 , SEE CAO će poslati obavještenje Učesnicima aukcije o odluci o prelasku u Rezervni mod za dnevni Aukcijski Proces. ona može organizovati „fallback“ mod. U toj situaciji, SEE CAO šalje aukcijskim učesnicima obavještenje putem e-maila i preko aukcijske platforme, odnosno preko veb sajta SEE CAO ili putem faksa, o odluci da pređe na „fallback“ mod za aukcijske procese. „Fallback“ mod je:
  - odlaganje aukcije do nekog kasnijeg datuma. U obavještenju se navodi, kao minimum, novi datum predviđen za aukciju.
2. Obavještenje o prelasku na „fallback“ mod za aukcije sadrži sve podatke o „fallback“ procedurama vezano za godišnje i mjesečne Aukcijske Procese. SEE CAO se ne može ni pod kojim okolnostima smatrati odgovornom ako ne može da stupi u kontakt sa Učesnicima aukcije putem gore pomenutih kanala ili ako ne može da objavi saopštenje na svom veb sajtu. Ponude dostavljene prije prelaska na „fallback“ mod smatraju se nevažećim i moraju se ponovo dostaviti u skladu sa uslovima koji su utvrđeni za slučaj primjene „fallback“ mod u aukcijskim procesima.

3. Ukoliko se uslovi utvrđeni za slučaj primjene „fallback“ mod u postupcima aukcije ne mogu primijeniti blagovremeno za dati aukcijski proces, taj postupak se ponovo odlaže ili poništava i već dostavljene ponude se automatski poništavaju.

#### **Član 5.10. „Fallback“ mod za dnevne aukcije**

1. Ukoliko SEE CAO, nakon objavljivanja aukcijske specifikacije, nije u mogućnosti da sprovede dnevne aukcije pod utvrđenim standardnim uslovima iz člana 5.5., SEE CAO će poslati obavještenje učesnicima aukcije o odluci da se pređe na „fallback“ mod za dnevne aukcije.
2. U tom slučaju, i ako je primjenljivo, vrši se dodjela na osnovu proporcionalnog učešća. Ponuđeni kapaciteti na „Source-Sink” paru, dijele se na proporcionalne djelove između aukcijskih učesnika koji imaju pravo na dotični „Source-Sink” par.
3. Cijena PTR je 0 €/MWh. Vrijednost PTR se zaokružuje na najnižu vrijednost u MW.
4. U „fallback“ modu za Dnevne Aukcije jedino će podrazumijevane ponude biti uzete u obzir. Učesnici Aukcije su napomenuti da dostave ponude kroz Aukcijsku Platformu.
5. Podrazumijevane ponude koje su podnijete do D-2 14:00 CET biće uzete u obzir u dnevnom Aukcijskom Procesu. Ako količina ponude prelazi ponuđeni kapacitet, količina ponude će biti smanjena na vrijednost ponuđenog kapaciteta.
6. Učesnici aukcije će biti obaviješteni o rezultatu aukcije do 10:15 CET, D-1.

## **Poglavlje 6. Aukcijska platforma**

### **Član 6.1. Opšte odredbe**

1. SEE CAO će organizovati i sprovesti koordinirane aukcijske procese za godišnja, mjesečna i dnevna prava korišćenja prenosnih kapaciteta elektronskim putem u korisničkom okruženju aukcijske platforme.
2. Aukcijska platforma je formirana isključivo za potrebe sprovođenja postupaka aukcije u vidu veb aplikacije.
3. SEE CAO će aukcijskim učesnicima obezbijediti i operativna uputstva za korišćenje platforme.
4. SEE CAO će svim aukcijskim učesnicima obezbijediti podršku putem helpdeska. Kontakt informacije i radno vrijeme za korišćenje podrške putem helpdeska biće objavljeni na veb sajtu SEE CAO.
5. SEE CAO zadržava pravo da promijeni operativni režim radnog dana, kao što je vrijeme zatvaranja, ukoliko se pojave tehnički problemi, a naročito sljedeći: opšti pad interneta, pad svih internet konekcija za aukcijsku platformu, pad aukcijske platforme (serveri, baza podataka ili greška u aplikaciji aukcijske platforme) ili neki sličan problem u razmjeni podataka između SEE CAO i TSO-učesnika. Svi aukcijski učesnici na aukcijskoj platformi biće informisani putem obavještenja objavljenog na aukcijskoj platformi ili na veb sajtu SEE CAO ili putem e-maila, bez nepotrebnog kašnjenja, o aktuelnom operativnom stanju.
6. Svi vremenski podaci navedeni u Aukcijskim pravilima – naročito rokovi za prenos podataka, objavljivanje rezultata itd. – usklađeni su sa sistemskim vremenom aukcijske platforme (CET). Korisničko okruženje takođe funkcioniše u skladu sa sistemskim vremenom aukcijske platforme.
7. Učesnicima aukcije se zabranjuje da postavljaju ili prenose na aukcijsku platformu ili sa nje ili na oglasnu tablu ili sa nje, bilo koji materijal koji je nezakonit ili tehnički štetan.

### **Član 6.2. Pristup aukcijskoj platformi**

1. Aukcijska platforma je dostupna svim aukcijskim učesnicima koji imaju veb pretraživač (Internet Explorer 7.0 ili novija verzija, Mozilla Firefox 3.0 ili novija verzija), elektronski sertifikat i korisnički račun dobijen od SEE CAO..
2. Od svakog korisnika se zahtijeva da koristi elektronski certifikat (token) za potrebe pristupa aukcijskoj platformi i sprovođenja poslovnih transakcija preko iste. Sve informacije vezane za dobijanje elektronskog sertifikata (Tokena) su objavljene na SEE CAO internet stranici ([www.seecao.com](http://www.seecao.com)).
3. Nakon što se aukcijski učesnik registruje kod SEE CAO, na aukcijskoj platformi se otvara njegov korisnički račun. Aukcijski učesnik dužan je da dostavi SEE CAO kompletno popunjen obrazac zahtjeva (vidjeti Aneks 5) za otvaranje i modifikovanje računa za sve korisnike. Obrazac mora da potpiše i korisnik koji prihvata obaveze i pravila ponašanja utvrđena ovim Pravilima. Svi odjeljci obrasca moraju sadržati potpune i tačne

informacije. SEE CAO će formirati korisnički račun ili će ga modifikovati u roku od tri (3) radna dana nakon dobijanja obrasca.

4. Svaki novi korisnik ili stari korisnik sa modifikovanim korisničkim računom obavještava se o uspostavljanju ili modifikaciji svog korisničkog računa putem e-maila, na kontakt adresu koja je navedena u zahtjevu. Informacije koje SEE CAO šalje putem e-maila obuhvatiće ulazni ključ koji se sastoji od korisničkog imena (login) i nove lozinke (pasvorda) kad je riječ o novom korisničkom računu. Korisnik je dužan da promijeni pasvord u toku prvog prijavljivanja. Korisnik je dužan da ovu informaciju tretira kao povjerljivu. Aukcijski učesnik je odgovoran za sve direktne i indirektne štete koje su rezultat neovlašćenog otkrivanja tih informacija od strane korisnika. SEE CAO nije odgovoran za neovlašćeno korišćenje ulaznog ključa koji obuhvata korisničko ime i pasvord.
5. SEE CAO ima pravo da provjeri informacije navedene u zahtjevu kojeg pošalju potencijalni korisnici i da ne otvori korisnički račun u slučaju bilo kojeg neslaganja između datih podataka, ili sumnje o njegovom postojanju. SEE CAO ima pravo da spriječi korisnika da pristupi aukcijskoj platformi ukoliko pronađe bilo kakvo neslaganje kao što je između ostalog sljedeće: lažni podaci o korisniku ili certifikatu, istekla važnost korisničkog certifikata, ili istekla važnost okvirnog ugovora između SEE CAO i aukcijskog učesnika kojeg taj korisnik predstavlja.
6. Korisnik aukcijske platforme sprovodi poslovne transakcije i vrši konfigurisanje svog korisničkog računa u korisničkom okruženju. Korisničko okruženje obezbjeđuje naročito sljedeće:
  - informacije o sistemskom vremenu aukcijske platforme.
  - poruke od SEE CAO (npr. potvrdu izvršenih operacija).
  - skup komandi za vršenje operacija.
  - podatke o kreditnim limitima.

### **Član 6.3. Oglasna tabla**

1. Oglasna tabla podržava mogućnost razmjene dodijeljenih PTR putem sekundarnog tržišta.
2. Međutim, oglasna tabla je samo sredstvo za objavljivanje obavještenja. Oglasna tabla nije direktno povezana sa drugim funkcionalnostima aukcijske platforme (isključujući identitet aukcijskog učesnika), pa stoga:
  - obavještenja o spremnosti za prodaju ili kupovinu dodijeljenih PTR i /ili bilo koje druge informacije koje korisnik jednog aukcijskog učesnika objavi, nisu verifikovana od strane SEE CAO i SEE CAO ne preuzima odgovornost za informacije objavljene na oglasnoj tabli;
  - oglasna tabla niti zamjenjuje modul “transfera” aukcijske platforme koji je opisan u Poglavlju 8, niti proceduru “ponovne prodaje” koja je opisana u Poglavlju 9. Svaki dogovoreni transfer dodijeljenih PTR (uz ili bez korišćenja oglasne table), validan je jedino ako je prenosilac o tome obavijestio SEE CAO i ako je primalac to potvrdio u skladu sa Poglavljem 8. Aukcijskih pravila.

3. Oglas sadrži sljedeće informacije:
  - datum objavljivanja,
  - rok važenja ponude,
  - period rezervisanja,
  - „Source-Sink” par;
  - obim PTR-a;
  - identifikaciju aukcijskog učesnika;
  - vrstu oglasa (kupovina/prodaja/generalno);
  - prostor za komentare;
  - kontakt podatke (npr. kontakt telefon, e-mail).
4. Funkcionalnost oglasne table je raspoloživa samo preko veb formi (na aukcijskoj platformi), tako da se odgovarajući tokovi podataka ne mogu razmjenjivati preko veb servisa.
5. SEE CAO isključuje bilo koju odgovornost za direktni, indirektni ili posljedični gubitak ili štetu koju je korisnik imao u vezi sa oglasnom tablom ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili rezultatima korišćenja oglasne table, bilo kojih vebajtova koji su sa njom povezani i bilo kojih materijala koji su na njoj postavljeni, u mjeri u kojoj je to moguće na osnovu primjenljivog zakona.
6. SEE CAO zadržava pravo da ukloni:
  - svaki oglas koji nije relevantan za svrhe oglasne table;
  - vulgarnosti ili uvrede prema drugim korisnicima ili i/ili drugim licima.

Odluke o uklanjanju oglasa mogu se bazirati na opšteprihvaćenim etičkim standardima. U slučaju takvog uklanjanja, SEE CAO će pružiti zadovoljavajuće obrazloženje relevantnom aukcijskom učesniku.

#### **Član 6.4. Sigurnost i zaštita podataka**

1. Komercijalni podaci koji se prenose od korisnika do aukcijske platforme putem interneta osiguravaju se putem enkripcije (SSL). Svaki korisnik mora da ima svoj lični sertifikat (token) za pristup sistemu. Za svaku razmjenu poslovnih podataka, koristi se standardni PKI (Public key infrastructure). Ovaj mehanizam omogućava autorizovanje transakcija i retrospektivnu identifikaciju lica koja su unijela podatke na aukcijsku platformu i koja su izvršila određene operacije. Sve operacije izvršene preko aukcijske platforme registruju se podacima o odgovornom korisniku i vremenskoj oznaci.
2. Svaki aukcijski učesnik se obavezuje da će se pridržavati svih pravila sigurnosti koja su navedena u Aukcijskim pravilima. Aukcijski učesnik se naročito obavezuje da će se postarati:
  - da korisnik aukcijske platforme koji je ovlašćen da podnosi ponude čuva svoj privatni ključ tako da druga lica ne mogu imati pristup tom ključu;



- da korisnik aukcijske platforme koji je ovlašten da podnosi ponude koristi svoj privatni ključ i certifikat isključivo u skladu sa Aukcijskim pravilima za potrebe komunikacije;
- da korisnik aukcijske platforme koji je ovlašten da podnese ponude omah obavijesti SEE CAO o bilo kom objelodanjivanju ili mogućem objelodanjivanju njegovog privatnog ključa.

### **Član 6.5. Razmjena podataka**

1. Razmjena podataka između aukcijskog učesnika i aukcijske platforme SEE CAO vrši se putem e-maila, unošenja (upload) ili skidanja (download) dokumenata putem Aukcijske Platforme, ili manuelno preko korisničkog interfejsa u veb obliku Aukcijske Platforme ili koristeći veb servise.
2. Sva dokumenta koja se razmjenjuju moraju slijediti ECAN standarde ili obrasce koji su predloženi u korisničkom vodiču aukcijske platforme ili u specifikaciji veb servisa i koji su objavljeni na Aukcijskoj platformi.

## **Poglavlje 7. Određivanje rezultata aukcijskog procesa**

### **Član 7.1. Opšta pravila**

1. Rezultati aukcijskog procesa se određuju na osnovu sljedećih principa:
  - Ako je ukupni iznos ponude svih dostavljenih validnih ponuda jednak ili niži od odgovarajućeg ponuđenog kapaciteta, marginalna cijena je nula (0) €/MWh;
  - Ako je ukupan iznos ponude svih dostavljenih validnih ponuda veći od odgovarajućeg ponuđenog kapaciteta, marginalna cijena je jednaka najnižoj cijeni ponude odabrane u cjelosti ili djelimično.
2. Rezultati aukcijskog procesa za svaki produkt određuju se na aukcijskoj platformi na osnovu sljedećih pravila:
  - a. Najprije se ponude sortiraju, za svaki produkt, po opadajućem redosljedu na osnovu cijena ponuda;
  - b. Samo ponude koje ispunjavaju uslove iz Člana 5.1 i 5.6 se uzimaju u obzir za ovo sortiranje;
  - c. Bira(ju) se ponuda(e) sa najvišom cijenom sve dok se ne iscrpi cjelokupni ponuđeni kapacitet u okviru odgovarajućeg produkta. Ponuda čiji je obim veći od preostalog ponuđenog kapaciteta u okviru odgovarajućeg produkta bira se parcijalno do limita preostalog ponuđenog kapaciteta.
  - d. Ako dvije (2) ili više validnih ponuda imaju istu cijenu, a njihov udruženi iznos ponuda prelazi preostali ponuđeni kapacitet, te ponude se biraju parcijalno proporcionalno iznosu tih ponuda u jedinicama koje se zaokružuju naniže na najbliži MW.
  - e. U slučaju da postoji količina MW koja ne može biti proporcionalno podijeljena u skladu sa članom 7.1 stav 2d, ta količina će biti dodijeljena ponudi sa nižom Vremenskom oznakom.
  - f. Cijena ponude posljednje odabrane ponude predstavlja marginalnu cijenu.
3. Aukcijski učesnici čije su ponude odabrane obavještavaju se o rezultatima aukcije i smatra se da su PTR rezervisana/dodijeljena tim aukcijskim učesnicima. Ukoliko aukcijski proces nije uspješno sproveden, on će biti poništen na osnovu člana 5.8.

### **Član 7.2. Godišnji aukcijski procesi**

1. Sve ponude koje ispunjavaju zahtjeve iz Člana 5.6 biće ocijenjene i marginalna cijena će biti utvrđena u skladu sa pravilima iz Člana 7.1.
2. Za svakog aukcijskog učesnika, ukupna vrijednost ponuda tog učesnika biće upoređivana sa dijelom kreditnog limita tog učesnika koji nije iskorišćen. Ako dvije dvanaestine (2/12) ukupne vrijednosti ponuda aukcijskog učesnika za godišnji aukcijski proces zaokružen na dvije (2) decimale prelazi neiskorišćeni dio kreditnog limita tog učesnika, svaka ponuda aukcijskog učesnika koja prelazi kreditni limit biće isključena i neće se ocjenjivati u odgovarajućem aukcijskom procesu.

3. Ako se ponuda aukcijskog učesnika isključi na osnovu prethodnog stava, postupak ocjene ponuda će biti ponovljen bez isključenih ponuda u skladu sa Članom 7.1.
4. Ukoliko ponuda(e) aukcijskog učesnika bude(u) odabrana(e) u godišnjem aukcijskom procesu, na aukcijskoj platformi se uspostavlja jedan rezervisani PTR po „Source-Sink” kombinaciji.

### **Član 7.3. Mjesečni aukcijski procesi**

1. Sve ponude koje ispunjavaju zahtjeve iz Člana 5.6 biće obrađene i marginalna cijena će biti određena u skladu sa pravilima iz člana 7.1.
2. Za svakog aukcijskog učesnika, ukupna vrijednost ponuda tog učesnika biće upoređivana sa dijelom kreditnog limita tog učesnika koji nije iskorišćen. Ako ukupna vrijednost ponuda aukcijskog učesnika za mjesečni aukcijski proces zaokružen na dvije (2) decimale prelazi neiskorišćeni dio kreditnog limita tog učesnika, svaka ponuda aukcijskog učesnika koja prelazi kreditni limit biće isključena i neće se obrađivati u odgovarajućem aukcijskom procesu.
3. Ako se ponuda(e) aukcijskog učesnika isključi(e) na osnovu prethodnog paragrafa, postupak ocjene ponuda će biti ponovljen bez isključenih ponuda.
4. Ukoliko ponuda(e) aukcijskog učesnika bude(u) odabrana(e) u mjesečnom aukcijskom procesu, na aukcijskoj platformi se uspostavlja jedno rezervisano pravo korišćenja prenosnih kapaciteta po „Source-Sink” kombinaciji.

### **Član 7.4. Dnevni aukcijski procesi**

1. Sve ponude koje ispunjavaju zahtjeve iz Člana 5.6 biće ocijenjene i marginalna cijena će biti određena u skladu sa pravilima iz Člana 7.1.
2. Ponude koje je dostavio aukcijski učesnik prihvataju se posebno po redosljedu podnošenja, sve do nivoa njegovog kreditnog limita koji nije iskorišćen. Svaka podnesena ponuda koja prelazi kreditni limit korisnika aukcije koji nije iskorišćen biće isključena i neće se obrađivati u tom dnevnom aukcijskom procesu.
3. Ukoliko ponuda(e) aukcijskog učesnika bude(u) odabrana(e) u dnevnom aukcijskom procesu, na aukcijskoj platformi se uspostavlja jedno rezervisano pravo korišćenja prenosnih kapaciteta po „Source-Sink” kombinaciji.

### **Član 7.5. Obavještanje o rezultatima aukcije**

1. SEE CAO objavljuje rezultate aukcijskog procesa na svom veb sajtu za svaki produkt i „Source-Sink” par do roka koji je naveden u aukcijskom kalendaru. Objavljivanje rezultata aukcija obuhvata sljedeće podatke:
  - Ukupni ponuđeni PTR u MW;
  - ukupni rezervisana PTR u MW;
  - ukupni tražena PTR u MW;

- marginalnu aukcijsku cijenu u €/MWh;
  - broj aukcijskog učesnika koji su dostavili najmanje jednu ponudu za relevantni produkt i „Source-Sink” par;
  - broj učesnika kojima su dodijeljena prava za relevantni produkt i „Source-Sink” par;
2. Pored toga, SEE CAO obavještava svakog aukcijskog učesnika o rezultatima aukcije putem e-maila i /ili preko aukcijske platforme do roka koji je naznačen u aukcijskom kalendaru.
  3. Obavještenje za aukcijskog učesnika o rezultatima aukcijskog procesa sadrži najmanje sljedeće informacije: dodijeljeni PTR (sa CAI kodom) za svaki produkt na aukciji i marginalnu cijenu. Ako aukcijska platforma nije dostupna, učesnici se obavještavaju o rezultatima aukcije putem e-maila ili faksa.

### **Član 7.6. Prigovor na rezultate aukcije**

1. Aukcijski učesnik može da podnese prigovor na rezultate aukcije u skladu sa sljedećim rokovima:
  - za godišnje i mjesečne aukcije, najkasnije jedan (1) radni dan nakon obavještavanja učesnika o rezultatima;
  - za dnevne aukcije, najmanje pola sata (1/2) nakon obavještavanja učesnika o rezultatima.
2. Prigovor aukcijskog učesnika mora da bude označen kao „prigovor“ i mora da bude najavljen SEE CAO putem e-maila ili faksa uz potvrdu prijema.
3. SEE CAO će odgovoriti aukcijskom učesniku u sljedećim rokovima:
  - za godišnje i mjesečne aukcije, najkasnije dva (2) radna dana nakon obavještavanja učesnika o rezultatima;
  - za dnevne aukcije, najmanje jedan (1) sat nakon obavještavanja učesnika o rezultatima.
4. U slučaju uspješnog prigovora, SEE CAO će poništiti rezultate aukcije u skladu sa članom 5.8.
5. U slučaju poništenja rezultata mjesečne Aukcije, dodijeljeni PTR nominovan za ponovnu prodaju u mjesečnom Aukcijskom procesu biće vraćena aukcijskom učesniku koji je imao prava na taj dodijeljeni PTR.
6. U slučaju poništenja rezultata dnevnih aukcija, dodijeljeni PTR nominovan za UIOSI u dnevnom Aukcijskom procesu, biće kompenzovan originalnom Marginalnom cijenom iz inicijalnog godišnjeg ili mjesečnog aukcijskog procesa onim učesnicima aukcije koji su imali prava na dodijeljeni PTR.

## **Poglavlje 8. Prenos dodijeljenih PTR**

### **Član 8.1. Opšte odredbe**

1. Prenos dodijeljenih PTR će biti podržan aukcijskom platformom. Samo dodijeljena PTR koja su bila predmet godišnjih i mjesečnih aukcija mogu da se prenose sa prenosioca na primaoca. Dodijeljena PTR putem dnevnih aukcija ne mogu se prenositi na druge aukcijske učesnike.
2. I prenosilac i primalac moraju da ispune preduslove za pristup aukcijskoj platformi kao što stoji u Poglavlju 6. i preduslove za učešće u aukcijskom procesu za dati produkt, tj. „Source-Sink” par za koji su dobijen odgovarajući dodijeljeni PTR.
3. Minimalan iznos prenosa je jedan (1) MW za jedan (1) sat.

### **Član 8.2. Finansijski aranžmani**

1. Aukcijski učesnik koji želi da prenese svoja dodijeljena PTR u cjelosti ili djelimično mora ispuniti svoje finansijske obaveze prema SEE CAO.
2. Aukcijski učesnik može da prenese dodijeljena PTR bez dodatne naknade.
3. U slučaju smanjenja kapaciteta u skladu sa Članom 2.3, nadoknada umanjjenih dodijeljenih PTR vrši se prema aukcijskom učesniku koji je nosilac dodijeljenih PTR u momentu sprovođenja umanjjenja.

### **Član 8.3. Postupak prenosa**

1. Aukcijski učesnik koji je nosilac dodijeljenog PTR-a može da izvrši prenos dodijeljenog PTR-a na drugog aukcijskog učesnika preko aukcijske platforme.
2. Dodijeljeni PTR se može prenositi na satnoj osnovi.
3. Aukcijski učesnik koji namjerava da prenese dodijeljeni PTR može preko aukcijske platforme da ponudi drugim učesnicima aukcije prenos PTR-a u bilo koje vrijeme i bilo koji iznos istog.

Prenos dodijeljenih godišnjih i mjesečnih prava primalac treba da potvrdi na aukcijskoj platformi u roku od četiri (4) sata od davanja ponude, a najkasnije do 10:00 CET u D-2; u suprotnom, prenos se poništava i dodijeljena prava ostaju kod prenosioca.

4. Prenesena dodijeljena PTR dobiće novi CAI kod na aukcijskoj platformi. Primalac mora da ispunjava uslove podobnosti iz ovih Pravila.
5. Aukcijska platforma pruža aukcijskim učesnicima informacije o pravima koja su im dodijeljena. Na aukcijskoj platformi se čuva sav istorijat prenosa dodijeljenih prava.
6. Prijem ponude za prenos dodijeljenih PTR koju je dostavio prenosilac i prijem potvrde koju je dostavio primalac, registruju se na aukcijskoj platformi automatski i dokaz o tome se šalje prenosiocu i primaocu.
7. Prijem potvrde primaoca (dostavljene u skladu sa stavom 4 ovog člana) na aukcijskoj platformi je odlučujući kriterijum za ispunjavanje roka za vršenje prenosa.

#### **Član 8.4. Pravne posljedice prenosa**

1. Oba aukcijska učesnika, tj. i prenosilac i primalac, prihvataju da se sva prava i obaveze koje proističu iz ovih Aukcijskih pravila (sa izuzetkom obaveze plaćanja u vezi sa dodjelom PTR) prenose zajedno sa dodijeljenim pravima.
2. SEE CAO nije obavezna da preispituje da li je prenos između prenosioca i primaoca ispravan. U svakom slučaju, nakon potvrde prenosa od strane primaoca, bilo kakvi sporovi po osnovu neslaganja između prenosioca i primaoca ne ugrožavaju validnost prenosa.

#### **Član 8.5. „Fallback“ mod za prenos PTR**

1. Ukoliko SEE CAO mora da pređe na „fallback“ mod za prenose, SEE CAO će poslati obavještenje o tome putem faksa ili e-maila prenosiocu i primaocu.
2. U slučaju primjene „fallback“ moda, rok za slanje obavještenja o prenosu je opisan u Članu 8.3 (4). SEE CAO će poslati obavještenje o prihvatanju ili odbijanju operacija na sekundarnom tržištu do 10:30 CET na isti dan.
3. U određenim slučajevima neočekivanog ispada aukcijske platforme koji bi doveo do suspendovanja sekundarnog tržišta, SEE CAO neće biti odgovorna za nadoknadu bilo kakve štete koja bi time nastala.

## **Poglavlje 9. Vraćanje dodijeljenih PTR radi ponovne prodaje**

### **Član 9.1. Opšte odredbe**

1. Aukcijski učesnik koji je nosilac dodijeljenih PTR dobijenih putem godišnje aukcije ili putem prenosa PTR može svoja dodijeljena PTR da vrati djelimično ili u cjelosti odgovarajućim TSO preko SEE CAO. Prava koja se vrate biće predmet mjesečne aukcije koju sprovodi SEE CAO.
2. Prava koja su dodijeljena putem godišnjih i/ili mjesečnih aukcija i koja nisu blagovremeno iskorišćena u procesu nominovanja programa razmjene, automatski se vraćaju od aukcijskih učesnika TSO – ovima koji učestvuju u projektu radi sprovođenja dnevnih aukcija preko SEE CAO na osnovu principa “Iskoristi ili prodaj (UIOSI-Use It Or Sell It)” kao što je opisano u Članu 10.3.
3. Prava dodijeljena kroz godišnju aukciju i deklarirana za ponovnu prodaju putem mjesečne aukcije moraju biti u konstantnom bandu MW tokom cijelog mjeseca ili alokacionog perioda o kojem je riječ. Minimalna vrijednost je jedan (1) MW tokom jednog (1) mjesečnog aukcijskog perioda.
4. Ponovna prodaja prava koja su dodijeljena putem dnevnih aukcija nije moguća.

### **Član 9.2. Finansijski aranžmani**

1. Aukcijski učesnik koji želi da preproda svoja dodijeljena PTR u cjelosti ili djelimično mora da ispuni finansijske obaveze prema SEE CAO kao što je opisano u Članu 15.2.

### **Član 9.3. Postupak ponovne prodaje**

1. Aukcijski učesnik koji je nosilac godišnjih dodijeljenih PTR ima pravo da ih ponovo proda putem mjesečnih aukcija.
2. Obim dodijeljenih prava objavljenih za preprodaju mora da bude konstantan opseg (MW) za razmatrani period.
3. Obavještenje o ponovnoj prodaji dodijeljenih prava prodavac mora da dostavi aukcijskoj platformi nakon kreiranja inicijalne aukcijske specifikacije a najkasnije do 12:00 CET, dva (2) radna dana prije dana objavljivanja aukcijske specifikacije za relevantnu mjesečnu aukciju.
4. Ako aukcijski učesnik želi da koriguje prethodno obavještenje o ponovnoj prodaji, on mora ažurirati obavještenje o ponovnoj prodaji kroz Aukcijsku platformu sa novim izmijenjenim iznosom kapaciteta.
5. SEE CAO automatski potvrđuje prijem potvrde o ponovnoj prodaji koju dostavi prodavac.
6. Prijem potvrde koju prodavac dostavi SEE CAO nakon dobijanja obavještenja o ponovnoj prodaji uključuje poruku kojom se ponovna prodaja prihvata ili poruku u kojoj se navode razlozi za odbijanje ukoliko je prodaja odbijena.

7. Ako je SEE CAO prihvatila ponovnu prodaju, dodijeljeni PTR prodavca se umanjuje za iznos ponovne prodaje.

#### **Član 9.4. Poništenje ponovne prodaje putem mjesečnih aukcija**

1. U slučaju umanjenja dodijeljenog PTR-a koji je ponuđen za ponovnu prodaju preko aukcijske platforme do roka koji je u skladu sa Članom 9.3 (3), SEE CAO će poništiti sve ponovne prodaje koje su prihvaćene za mjesečnu aukciju za koju finalna Aukcijska specifikacija još nije objavljena.
2. Ovakvim poništenjem, dodijeljeni PTR koji je bio stavljen na ponovnu prodaju vraća se prodavcu prije nego što dođe do primjene umanjenja.

#### **Član 9.5. „Fallback“ mod za preprodaju**

1. Ukoliko SEE CAO mora da pređe na „fallback“ mod za ponovnu prodaju, ona će prodavcu poslati obavještenje o tome putem faksa ili e-maila.
2. U slučaju primjene „fallback“ moda, rok za slanje obavještenja o ponovnoj prodaji je opisan u Članu 9.3 (3). SEE CAO će poslati obavještenje o prihvatanju ili odbijanju operacija na sekundarnom tržištu do 17:00 CET u danu koji predhodi danu objavljivanja aukcijske specifikacije za mjesečni Aukcijski Proces.
3. U određenim slučajevima neočekivanog ispada aukcijske platforme koji bi doveo do suspendovanja sekundarnog tržišta, SEE CAO neće biti odgovorna za nadoknadu bilo kakve štete koja bi time nastala.



## **Poglavlje 10. Korišćenje dodijeljenih PTR**

### **Član 10.1. Opšte odredbe**

1. Aukcijski učesnici mogu da koriste dodijeljena prava samo ako ispunjavaju preduslove za pristup prenosnoj mreži za određeni „Source-Sink” par u toku nominovanja dodijeljenih prava za postupak nominovanja programa razmjene koji organizuje dotični TSO koji učestvuje u projektu.
2. Aukcijski učesnik mora da zaključi odgovarajući(e) ugovor(e) sa dotičnim TSO-om koji učestvuje u projektu, u kojem(ima) se priznaje da aukcijski učesnik može da koristi dodijeljena PTR (vidjeti Aneks 4, Prilog 2).
3. TSO-ovi koji učestvuju u projektu, zadržali su pravo da promijene svoje zahtjeve za korišćenje dodijeljenih PTR, a SEE CAO zadržava pravo da prilagodi Aukcijska pravila na osnovu promjena koje TSO-učesnici uvedu na osnovu Poglavlja 17.

### **Član 10.2. Pravila o korišćenju kapaciteta-nominovanje programa razmjene**

1. Dokument o pravima (Rights document) treba da sadrži informacije o količini u MW koju kvalifikovani Učesnici na aukcijama mogu nominovati za odgovarajući Izvoz-uvoz (Source-sink) par. Aukcijska platforma će svakodnevno, ne kasnije od 10:30 na D-2 od dana isporuke, računati prava prenosa za godišnji i mjesečni dodijeljeni PTR. I ne kasnije od 10:30 na D-1 od dana isporuke, prava prenosa za dnevni alocirani PTR.
2. Nominovanje dodijeljenih PTR za određeni „Source-Sink” par vrši se dostavljanjem programa razmjene SEE TSO kao „Source“ kontrolnog područja i dostavljanjem SEE TSO kao „Sink“ kontrolnog područja u postupku nominacije programa razmjene koji organizuju SEE TSO na osnovu svojih pojedinačnih pravila. Nominovanje programa razmjena zasniva se na sljedećim principima:
  - A prema A: Aukcijski učesnik A biće na obje strane granice dotičnog TSO-a.
  - A prema B: Aukcijski učesnik A može da odredi jedno pravno lice B na suprotnoj strani dotičnog TSO-a.
  - A prema N: Učesnik A može da odredi više pravnih lica N na suprotnoj strani dotičnog TSO-a.Primjena ovih principa biće u skladu dokumentom o pravima generisanim od strane SEE CAO i internim pravilima TSO na odgovarajućem „Source-Sink” paru.
3. Godišnji i mjesečni dodijeljeni PTR učesnici aukcija moraju da nominuju u procesu nominacije programa razmjena prema relevantnim TSO-ovima koji učestvuju u projektu do roka koji je naznačen u Aneksu 3 (pogledati kolonu rok za LT nominacije).
4. Dnevna dodijeljena PTR učesnici aukcije moraju da nominuju u procesu nominacija programa razmjena prema odgovarajućem TSO-u koji učestvuje u projektu u skladu sa svojim pojedinačnim pravilima.

### **Član 10.3. Iskoristi ili prodaj (UIOSI)**

1. Korišćenje dodijeljenih PTR koja su dobijena kroz godišnje i mjesečne aukcije zasniva se na principu „iskoristi ili prodaj“ što znači da se dodijeljena prava koja ne budu nominovana putem programa razmjena u procesu nominacije programa razmjena prema TSO – ovima koji učestvuju u projektu, automatski ponovo prodaju putem dnevnih aukcija.
2. Dodijeljeni PTR dobijen putem godišnjih i mjesečnih aukcija koji nije nominovan potvrđuju se od strane odgovarajućeg TSO-a koji učestvuje u projektu, nakon okončanja procesa nominacije programa razmjena i oslobođenja nenominovanog dodijeljenog PTR-a.
3. Aukcijski učesnik ima pravo da za svaki MW i sat nenominovanih dodijeljenih prava dobijenih na godišnjim i mjesečnim aukcijama dobije finansijsku nadoknadu koja je jednaka marginalnoj cijeni utvrđenoj na dnevnoj aukciji (uključujući marginalnu cijenu koja je jednaka nuli u slučaju kada nema zagušenja).
4. Ako ponuđeni kapaciteti u dnevnom aukcijskom procesu, usljed tehničkih ograničenja, postanu niži od nenominovanih dodijeljenih prava koja su dobijena putem godišnjih i mjesečnih aukcija, na određenom „Source-Sink” paru, nenominovana dodijeljena prava dobijena putem godišnjih i mjesečnih aukcija se umanjuju proporcionalno. Aukcijski učesnik će po svakom umanjenom nenominovanom MW i satu dobiti finansijsku nadoknadu koja je jednaka prvobitnoj marginalnoj cijeni inicijalnog aukcijskog procesa na kojem su prava dodijeljena za svrhe rezervacije. Onaj dio nenominovanih dodijeljenih prava koji nije ograničen biće nadoknađen marginalnom cijenom, utvrđenom putem dnevne aukcije (uključujući marginalnu cijenu koja je jednaka nuli, u slučaju kada nema zagušenja).
5. Ako odgovarajuća dnevna aukcija bude poništena ili ponuđeni kapacitet bude jednak nuli (0) MW nakon objavljivanja preliminarnih rezultata u odgovarajućem dnevnom aukcijskom procesu, dotični aukcijski učesnik ima pravo da po svakom nenominovanom MW i satu dobije finansijsku nadoknadu koja je jednaka prvobitnoj marginalnoj cijeni inicijalnog aukcijskog procesa na kojoj su prava dodijeljena.

#### **Član 10.4. Korišćenje dnevnog PTR-a**

1. Dodijeljeni PTR sa dnevnog aukcijskog procesa se koristi u skladu sa lokalnim tržišnim pravilima i/ili bilateralnim dogovorima između relevantnih TSO-ova.
2. Dodijeljeni PTR koji nije nominovan u procesu razmjene neće biti finansijski kompezovan relevantnom aukcijskom učesniku.

## **Poglavlje 11. Opšta pravila plaćanja**

### **Član 11.1. Opšte odredbe**

1. Sva plaćanja koja SEE CAO naplati kroz postupke aukcije će se u svakom trenutku tretirati kao imovina odgovarajućeg TSO – a koji učestvuje u projektu.
2. Odgovarajuća valuta fakturisanja je euro (€).
3. Cijena za rezervisanje PTR, odnosno za dodijeljeni PTR, obuhvata samo pravo korišćenja dodijeljenog kapaciteta i ne uključuje bilo kakvo korišćenje prenosnog sistema.
4. Aukcijski učesnici su dužni da plate SEE CAO cijenu za rezervisani PTR, odnosno za dodijeljeni PTR, čak i ako dodijeljeni PTR bude kasnije ponovo prodat ili prenesen od strane aukcijskog učesnika putem sekundarnog tržišta.
5. Prigovori na tačnost fakture/knjižnog odobrenja sačinjenog od strane SEE CAO moraju se dostaviti u roku od pet [5] kalendarskih dana nakon datuma fakture odnosno odobrenja. SEE CAO je obavezna da odgovori aukcijskom učesniku u roku od pet [5] kalendarskih dana od prijema prigovora.
6. Žalba aukcijskog učesnika protiv TSO i/ili SEE CAO ne oslobađa ga obaveze da izmiri dug prema SEE CAO.
7. Sve fakture izdaju se na engleskom jeziku.

### **Član 11.2. Iznos koji se plaća**

1. SEE CAO će fakturisati aukcijskom učesniku cijenu za rezervisani PTR u slučaju godišnjih i mjesečnih aukcija, odnosno za dodijeljena PTR u slučaju dnevnih aukcija, zaokruženu na dvije (2) decimale uvećanu za primjenljive poreze, takse i druge troškove.
2. Sve bankarske naknade pokriva aukcijski učesnik.
3. Cijena rezervisanog PTR pokriva samo pravo korišćenja dodijeljenog kapaciteta i ne uključuje nikakve troškove prenosnog sistema.

### **Član 11.3. Fakturisanje**

1. Fakture u elektronskoj formi se šalju emailom, finansijskim kontaktima navedenim u Aneksu 4, na datum izdavanja faktura objavljen u Specifikaciji aukcije.
2. Originali faktura se šalju aukcijskom učesniku poštom. Oni učesnici koji su u Aneksu 4 (Izjava o prihvatanju) naveli da prihvataju fakture dostavljene u elektronskoj formi, dobijaće originale faktura na papiru jednom mjesečno (godišnje, mjesečne i dnevne fakture odjednom).

### **Član 11.4. Rok dospjeća plaćanja**

1. Fakture moraju biti plaćene SEE CAO najkasnije na datum koji je naveden na fakturi, bez troškova i bez odbitaka.

2. Narednog radnog dana poslije datuma dospjeća, SEE CAO ima pravo da realizuje bankarsku garanciju i/ili depozit.
3. SEE CAO je obavezna da obavijesti aukcijskog učesnika u slučaju realizacije bankarske garancije/depozita.
4. U slučaju kašnjenja u plaćanju, povjerilac (SEE CAO) ima pravo da naplati kamatnu stopu na dospjeli iznos za svaki dan koji je otpočeo tokom cijelog perioda kašnjenja sve do uplate na bankarski račun SEE CAO.
5. Iznos kamatne stope će biti jednomjesečna stopa EURIBOR plus jedan procentualni poen na godišnjem nivou. Takva kamata će se akumulirati iz dana u dan. Kredit limit će biti blokiran relevantnog dana sa fiksnom kamatnom stopom.
6. Informacije o rokovima fakturisanja i plaćanja objavljuju se u kalendaru aukcijskih postupaka i plaćanja koji se nalazi na vebstranici SEE CAO ([www.seecao.com](http://www.seecao.com)).

#### **Član 11.5. Rok plaćanja i informacije o primljenim uplatama**

1. Rok plaćanja ili izmirenja plaćanja je rok kada dati iznos bude uplaćen na bankarski račun SEE CAO.
2. SEE CAO obrađuje informacije o primljenim uplatama – kao osnovni princip – do 08:30 CET na dan koji slijedi iza dana kada je plaćanje realizovano u skladu sa stavom 1. Na osnovu informacija o plaćanjima koja je izvršio aukcijski učesnik, odgovarajući iskorišćeni dio kreditnog limita aukcijskog učesnika se oslobađa od strane/za SEE CAO s druge strane.
3. Ukoliko podaci o primljenim uplatama ne budu obrađeni do 08:30 CET na dan nakon dana realizacije plaćanja u skladu sa stavom 1 zbog tehničkih problema koje je imala SEE CAO, iznos koji je dospio za plaćanje smatraće se plaćenim za potrebe oslobađanja iskorišćenog dijela kreditnog limita na osnovu odgovarajućeg zahtjeva aukcijskog učesnika. Međutim, ako se kasnije pokaže da uslovi za oslobađanje zapravo nisu bili ispunjeni, primjenjuje se Član 4.5.

#### **Član 11.6. Identifikacija uplate**

1. Aukcijski učesnik će uvijek, prilikom vršenja uplate, navesti identifikacioni broj plaćanja, što je broj fakture.
2. Svaka uplata se identifikuje pomoću identifikacionog broja plaćanja. Uplate treba da odgovaraju iznosima duga, (tj. iznosu koji je naveden na odgovarajućoj izdatoj fakturi).
3. U slučaju da se uplaćeni iznos ili identifikacioni broj plaćanja razlikuje od fakturisanih podataka, dug se smatra neplaćenim sve do konačne manuelne likvidacije.

#### **Član 11.7. Prebijanje i odbici**

1. Aukcijski učesnik nema pravo da izvrši prebijanje bilo kojeg iznosa ili odbitak bilo kojeg duga u vezi sa obavezama koje proističu iz aukcijskog procesa, u odnosu na bilo koja potraživanja SEE CAO, bilo da ona proističu iz aukcijskog procesa ili ne. Međutim, pravo

na prebijanje i pravo na odbitak se ne isključuju u slučaju da potraživanje aukcijskog učesnika prema SEE CAO bude utvrđeno pravno obavezujućom presudom, odnosno odlukom na koju nije bilo prigovora.

#### **Član 11.8. PDV mod**

1. Aukcijskim učesnicima se ne naplaćuje PDV od strane SEE CAO u skladu sa Članom 46. Stav 7. Zakona o implementaciji Crnogorskog Prava za PDV.

## **Poglavlje 12. Godišnja aukcija - izmirenje finansijskih obaveza**

### **Član 12.1. Plaćanja i fakturisanje**

1. SEE CAO će planirati i sprovesti godišnju aukciju tako da hronološki redosljed koraka u proceduri omogući naplatu plative marginalne cijene, a time i dodjelu kapaciteta koji su obuhvaćeni rezervisanim pravima na blagovremen način prije vršenja mjesečne aukcije za mjesec Januar.
2. Cijena koju aukcijski učesnik treba da plati za prava dodijeljena kroz godišnju aukciju određuje se posebno za svaki produkt množenjem marginalne cijene [€/MWh] sa količinom rezervisanog PTR-a izraženog u MW i odgovarajućim satima korišćenja za odgovarajući produkt u godišnjoj aukciji.
3. Za prava dodijeljena putem godišnje aukcije, iznos koji aukcijski učesnik treba da plati utvrđen u skladu sa prethodnim stavom dijeli se na dvanaest (12) mjesečnih rata, od kojih svaka predstavlja jednu dvanaestinu (1/12) ukupnog iznosa, zaokruženu na najbliži euro cent i dvije decimale. Posljednja mjesečna rata biće izračunata kao ukupna cijena minus suma svih prethodnih mjesečnih rata (kako bi se izbjegle greške izazvane zaokruživanjem).
4. Za prava dodijeljena putem godišnje aukcije, SEE CAO će blokirati kreditni limit do iznosa dvije (2) fakturisane mjesečne rate od momenta kad se smatra da je aukcijski učesnik rezervisao odgovarajuća prava i kreditni limit će se shodno tome smanjivati do kraja godine.
5. SEE CAO vrši fakturisanje najkasnije deset (10) kalendarskih dana, 2 mjeseca unaprijed u odnosu na mjesec korišćenja dodijeljenih prava (osim januara).
6. Rok za plaćanje biće deset (10) kalendarskih dana od datuma fakture.
7. Svaki mjesečni iznos se plaća unaprijed. Svaki mjesečni iznos mora da se plati na osnovu fakture koju je izdao SEE CAO. Sve bankarske troškove snosi Aukcijski učesnik.
8. Nakon plaćanja svakog mjesečnog iznosa, relevantni rezervisani PTR se dodjeljuje aukcijskom učesniku za odgovarajući mjesec.
9. Ako plaćanje nije izmireno do roka dospjeća, SEE CAO će obavijestiti aukcijskog učesnika narednog radnog dana putem e-maila ili faksa da faktura nije plaćena na bankarski račun SEE CAO i da će biti realizovana bankarska garancija i/ili depozit.

## **Poglavlje 13. Mjesečna aukcija - izmirenje finansijskih obaveza**

### **Član 13.1. Plaćanje i fakturisanje**

1. Cijena koju aukcijski učesnik treba da plati za PTR dodijeljena putem mjesečne aukcije određuje se posebno za svaki produkt množenjem marginalne cijene [€/MWh] sa količinom rezervisanog PTR-a izraženog u MW i odgovarajućim satima korišćenja za odnosni produkt u mjesečnoj aukciji.
2. SEE CAO vrši fakturisanje najkasnije na radni dan nakon aukcijskog procesa, jedan mjesec unaprijed u odnosu na mjesec korišćenja dodijeljenog PTR-a.
3. Rok plaćanja je deset (10) kalendarskih dana od datuma fakture.
4. Svaki mjesečni iznos se plaća unaprijed. Svaki mjesečni iznos mora da se plati na osnovu fakture koju je izdala SEE CAO. Sve bankarske troškove snosi Aukcijski učesnik.
5. Nakon uplate svakog mjesečnog iznosa, vrši se dodjela odnosnog rezervisanog prava za odgovarajući mjesec (za rokove pogledati kalendar plaćanja – aukcijski kalendar) aukcijskom učesniku.
6. Ako plaćanje ne bude izmireno do roka dospijea, SEE CAO će obavijestiti aukcijskog učesnika narednog radnog dana putem e-maila ili faksa da faktura nije plaćena na bankarski račun SEE CAO i da će biti realizovana bankarska garancija i/ili depozit.

## **Poglavlje 14. Dnevna aukcija – izmirenje finansijskih obaveza**

### **Član 14.1. Plaćanje i fakturisanje**

1. Cijena koju aukcijski učesnik treba da plati za PTR dodijeljen putem dnevne aukcije određuje se posebno za svaki sat množenjem marginalne cijene [€/MWh] izračunate u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima sa dodijeljenim PTR izraženim u MW u odnosnom satu. Cijena udjela stečenog PTR u odgovarajućoj dnevnoj aukciji se onda izračunava kao zbir iznosa po satu.
2. Cijena za dnevni dodijeljeni PTR fakturiše se na mjesečnoj osnovi. Iznos se plaća retroaktivno za prethodni mjesec.
3. Faktura se izdaje za sve finansijske obaveze koje proističu iz dnevnih aukcija najkasnije petog kalendarskog dana nakon mjeseca korišćenja kapaciteta za odgovarajući mjesec (vidjeti aukcijski kalendar).
4. Rok plaćanja je deset (10) kalendarskih dana od datuma fakture.
5. Iznos mora da bude plaćen na osnovu fakture koju je izdala SEE CAO. Sve bankarske troškove snosi Aukcijski učesnik.
6. Ako uplata za dnevno dodijeljeno PTR za određeni „Source-Sink” par ne bude primljena do krajnjeg roka za odgovarajući mjesec (vidjeti aukcijski kalendar), SEE CAO odmah realizuje bankarsku garanciju/depozit.
7. SEE CAO je obavezna da obavijesti aukcijskog učesnika u slučaju realizacije bankarske garancije/depozita.



## **Poglavlje 15. Umanjenje, ponovna prodaja i UIOSI dodijeljenog PTR – izmirenje finansijskih obaveza**

### **Član 15.1. Umanjenje PTR**

1. Svi troškovi koji proisteknu iz garantovanja nadoknade Aukcijskim učesnicima za njihov dodijeljeni PTR (umanjenja) u cjelosti se pokrivaju iz prihoda od zagušenja koji se koriste kao što je opisano u Članu 16.6 Uredbe (EC) br.714/2009, koja se shodno sprovodi u nacionalnom postupku regulatorne validacije.
2. Aukcijski učesnik čiji je PTR umanjen ima pravo da primi nadoknadu za svaki ograničeni MW dodijeljenog PTR-a i za svaki sat umanjenja sa cijenom koja je jednaka prvobitnoj cijeni (marginalnoj cijeni) koja je plaćena za rezervisanje PTR.
3. SEE CAO će izdati knjižno odobrenje za isplatu nadoknade u vezi sa poništenom rezervacijom prava koja je jednaka prvobitnoj cijeni koju je aukcijski učesnik platio za prvobitno rezervisanje prava. U slučaju da Učesnik na aukcijama ima prispjele obaveze prema SEE CAO i potvrdi da želi da primjeni finansijsku kompenzaciju za gore navedeno knjižno odobrenje, SE CAO će primjeniti izjave o kompenzaciji koje će biti osnova za umanjenje obaveza Učesnika prema SEE CAO.
4. Koristiće se broj bankarskog računa, IBAN, ime i adresa banke i BIC/SWIFT kod koji je aukcijski učesnik dostavio SEE CAO u toku postupka registracije.
5. SEE CAO vrši plaćanje ove nadoknade aukcijskim učesnicima do sedmog radnog dana narednog mjeseca.

### **Član 15.2. Ponovna prodaja dodijeljenog PTR**

1. Preduslov za ponovnu prodaju kojom će upravljati SEE CAO je prijem kompletne uplate za rezervisani PTR koji je aukcijski učesnik stekao putem godišnje aukcije.
2. Dodijeljeni PTR koji je dat na ponovnu prodaju putem mjesečne aukcije se nadoknađuje po marginalnoj cijeni aukcijskog procesa po kojoj je taj PTR ponovo prodat, što može biti nula.
3. Aukcijski učesnik će izdati fakturu na osnovu informacija koje SEE CAO stavi na raspolaganje na aukcijskoj platformi za sve slučajeve povrata koji su se desili u prethodnom mjesecu. Informacije koje daje SEE CAO sadržaće listu vraćenog dodijeljenog PTR za tog aukcijskog učesnika kao i iznos nadoknade koju treba fakturisati. Predmet fakture treba da bude „Nadoknada za ponovnu prodaju dodijeljenog PTR“.
4. Iznos nadoknade koju plaća SEE CAO u okviru ponovne prodaje određuje se množenjem relevantne marginalne cijene [€/MWh] količinom MWh dodijeljenog PTR koji je predmet ponovne prodaje [MW] u odnosnoj vremenskoj jedinici (dani, sat). Nadoknada proistiće iz zbira iznosa određenih za svaku vremensku jedinicu.
5. Nadoknada koju treba platiti u kontekstu ponovne prodaje plaća se aukcijskom učesniku u vidu uplate najkasnije 12-og radnog dana narednog mjeseca na račun koji je aukcijski učesnik naveo u Izjavi o prihvatanju (Aneks 4). U slučaju da aukcijski učesnik ima prispjele obaveze prema SEE CAO i potvrdi da želi da primjeni finansijsku kompenzaciju

za gore navedenu nadoknadu, SE CAO će primjeniti izjave o kompenzaciji koje će biti osnova za umanj enje obaveza Učesnika prema SEE CAO.

### **Član 15.3. „Iskoristi ili prodaj“ (UIOSI) dodijeljenog PTR**

1. Preduslov za „Iskoristi ili prodaj“ kojom će upravljati SEE CAO je prijem kompletne uplate za rezervisani PTR koji je aukcijski učesnik stekao putem godišnje i mjesečne aukcije.
2. Dodijeljeni PTR koji je prodat na dnevnom Aukcijskom Procesu biva nadoknađen po marginalnoj cijeni Aukcijskog Procesu u kojem je taj PTR ponovo prodat, koja može biti nula.
3. Aukcijski učesnik će izdati fakturu na osnovu informacija koje SEE CAO stavi na raspolaganje na aukcijskoj platformi za sve slučajeve povrata koji su se desili u prethodnom mjesecu. Informacije koje daje SEE CAO sadržać e listu vraćenog dodijeljenog PTR za tog aukcijskog učesnika kao i iznos nadoknade koju treba fakturirati. Predmet fakture treba da bude „Nadoknada za „Iskoristi ili prodaj“ dodijeljenog PTR“.
4. Iznos nadoknade koju plaća SEE CAO u okviru „Iskoristi ili prodaj“ određuje se množenjem relevantne marginalne cijene [€/MWh] količinom MWh dodijeljenog PTR koji je predmet „Iskoristi ili prodaj“ [MW] u odnosnoj vremenskoj jedinici (dani, sat). Nadoknada proističe iz zbira iznosa određenih za svaku vremensku jedinicu.
5. Nadoknada koju treba platiti u kontekstu „Iskoristi ili prodaj“ plaća se aukcijskom učesniku u vidu uplate najkasnije 12-og radnog dana narednog mjeseca na račun koji je aukcijski učesnik naveo u Izjavi o prihvatanju (Aneks 4). U slučaju da aukcijski učesnik ima prispjele obaveze prema SEE CAO i potvrdi da želi da primjeni finansijsku kompenzaciju za gore navedenu nadoknadu, SE CAO će primjeniti izjave o kompenzaciji koje će biti osnova za umanj enje obaveza Učesnika prema SEE CAO.
6. U slučaju poništenja dnevnog Aukcijskog Procesu kao što je opisano u Članu 10.3.5 nadoknada se vrši originalnom cijenom Aukcijskog Procesu u kojem je relevantni PTR dodijeljen. SEE CAO će tražiti knjižno odobrenje za nadoknadu koja se odnosi na poništenu uslugu rezervacije, koja je jednaka originalnoj cijeni koju je učesnik aukcije platio za originalne usluge registracije.
7. Koristiće se broj bankarskog računa, IBAN, ime i adresa banke i BIC/SWIFT kod koji je aukcijski učesnik dostavio SEE CAO u toku postupka registracije.
8. SEE CAO vrši plaćanje ove nadoknade aukcijskim učesnicima do sedmog radnog dana narednog mjeseca.

## Poglavlje 16. Suspenzija i raskid okvirnog ugovora

### Član 16.1. Suspenzija okvirnog ugovora

1. SEE CAO može, slanjem obavještenja Učesniku na aukcijama, privremeno suspendovati Učesnikova prava u vezi sa ovim Aukcijskim pravilima sa trenutnim efektom, ako Učesnik načini ozbiljno kršenje obaveza u vezi sa ovim Pravilima, što može imati značajan uticaj na SEE CAO, kao što je sledeće:
  - Ako Učesnik ne plati bilo koji iznos dospio za plaćanje prema SEE CAO-u u skladu sa članom 11.4;
  - Ako Učesnik ne obezbijedi instrumente za upravljanje rizicima, u skladu sa članom 4.2;
  - Svako kršenje koje ima značajan finansijski uticaj na SEE CAO;
  - Ako SEE CAO ima opravdane osnove da Učesnik više ne zadovoljava jedan ili više uslova za učešće na Aukcijama, u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima, osim ako ne primjeni raskid ugovora u skladu sa članom 16.2.
2. U slučaju manjeg prekršaja u vezi sa ovim Aukcijskim pravilima, kao što je, ali bez ograničavanja, neobavještanje od strane Učesnika u aukcijama o promjenama informacija dostavljenih u skladu sa članom 3.1, SEE CAO može obavještenjem Učesnika upoznati sa činjenicom da njegova prava u vezi sa ovim Pravilima mogu biti suspendovana ako Učesnik ne otkloni uzrok suspenzije u vremenskom roku naznačenom na obavještenju. Suspenzija stupa na snagu nakon što istekne period za otklanjanje nepravilnosti, ukoliko ona nije otklonjena.
3. Nakon što suspenzija stupi na snagu u skladu sa stavovima 1 i 2 ovog člana, suspendovani Aukcijski učesnik ne može više učestvovati u Aukcijama, kao ni u transferu ili ponovnoj prodaji dugoročnih prava prenosa i osim ako dugoročna prava prenosa nijesu u potpunosti plaćena ili osigurana instrumentima za upravljanje rizicima od strane suspendovanog Učesnika, suspendovani Učesnik neće moći da koristi dugoročna prava prenosa u skladu sa poglavljem 10. Radi izbjegavanja nedoumica, dugoročna prava prenosa koja Učesnik nema pravo da koristi usled suspenzije, mogu biti ponuđena preko Aukcijske platforme na narednim Aukcijama i SEE CAO nema obavezu da Učesniku isplati nadoknadu za dugoročna prava prenosa u skladu sa poglavljem 15.

4. SEE CAO može povući obavještenje iz stavova 1 i 2 ovog člana u bilo kom trenutku. Nakon što jednom izda obavještenje iz stavova 1 i 2 ovog člana, SEE CAO može izdati dodatno obavještenje u bilo kom trenutku, u vezi ovog ili nekog drugog uzroka suspenzije.
5. Jednom kad Učesnik otkloni uzrok suspenzije sa kojim je upoznat putem obavještenja od strane SEE CAO, SEE CAO će Učesniku vratiti, u razumnom vremenskom roku, prava u vezi sa korišćenjem njegovih alociranih dugoročnih prava prenosa i omogućiti mu da učestvuje na aukcijama i/ili obavlja transfer i preprodaju dugoročnih prava prenosa pisanim obavještenjem Aukcijskom učesniku. Od datuma stupanja na snagu prekida suspenzije, dugoročna prava prenosa alocirana prije suspenzije, a koja su ostala neiskorištena, mogu se nominovati, a Aukcijski učesnik može učestvovati na aukcijama, kao i vršiti transfer i preprodaju dugoročnih prava prenosa i ima pravo na nadoknadu za dugoročna prava prenosa u skladu sa poglavljem 15.
6. Ako SEE CAO pošalje obavještenje iz stavova 1 i 2 ovog člana Aukcijskom učesniku, takvo obavještenje o suspenziji ne oslobađa Učesnika od plaćanja obaveza iz poglavlja 11, uključujući plaćanje njegovih obaveza u vezi dugoročnih prava prenosa za koja Učesnik gubi pravo prenosa u skladu sa stavom 2.

## **Član 16.2. Raskid okvirnog ugovora**

1. Aukcijski učesnik može u bilo kom trenutku uputiti zahtjev prema SEE CAO za raskid svog Okvirnog ugovora. Raskid će stupiti na snagu posle trideset (30) radnih dana nakon što SEE CAO primi zahtjev za raskid i ako su sve obaveze plaćanja podmirene.
2. Aukcijski učesnik može opravdano raskinuti svoj Okvirni ugovor ako je SEE CAO počinio grubo kršenje obaveza u vezi sa ovim Aukcijskim pravilima Okvirnog ugovora u sledećim slučajevima:
  - Kad SEE CAO učestano ne plaća prispjele obaveze prema Učesniku, sa značajnim finansijskim uticajem;
  - Kad postoji značajno kršenje obaveza o povjerljivosti u skladu sa članom 17.
3. Aukcijski učesnik će poslati obavještenje SEE CAO-u u kom će navesti razloge za raskid ugovora i dati SEE CAO-u rok od dvadeset (20) radnih dana da otkloni razloge za raskid. Ukoliko SEE CAO ne otkloni uzroke raskida ugovora do gore navedenog roka, raskid će stupiti na snagu odmah po isteku takvog roka. Vlasnik dugoročnih prava prenosa čiji Okvirni ugovor je raskinut pod ovim stavom, je u obavezi da plati preostale rate za dugoročna prava prenosa i ima pravo na povraćaj do iznosa koji bilo koja rata sadrži, a odnosi se na korišćenje nakon datuma raskida, proporcionalno od dana stupanja na snagu raskida ugovora.
4. Ako se bilo koji od uzroka raskida iz stave 4 pojavi u vezi sa Aukcijskim učesnikom, SEE CAO može obavještenjem Učesniku raskinuti Okvirni ugovor, uključujući Učesnikova prava u vezi sa ovim Aukcijskim pravilima. Raskid pod ovim stavom stupa na snagu od datuma i vremena naznačenog u obavještenju. Aukcijski učesnik ne može ponovo sklopiti Okvirni ugovor sa SEE CAO dok se ne otklone uzroci raskida ugovora ili dok ne garantuje da se uzroci raskida neće ponoviti.
5. Uzroci raskida koji se odnose na stav 3 su sledeći:
  - Ako su prava Aukcijskog učesnika suspendovana duže od trideset (30) radnih dana.
  - Ako Aukcijski učesnik ne zadovoljava uslove za učešće na Aukcijama u skladu sa članom 3.1.
  - Ako Aukcijski učesnik učestano krši ova Aukcijska pravila ili Okvirni ugovor, bez obzira da li je moguće otkloniti uzroke raskida;
  - Ako kompetentno tijelo (i) utvrdi da je Aukcijski učesnik izvršio zloupotrebu ili prevarnu radnju i (ii) traži od SEE CAO da raskine Okvirni sporazum u kome je taj Učesnik jedna od strana ili (iii) se složi da SEE CAO ima osnovano pravo da smatra da je Učesnik počinio zloupotrebu ili prevarnu radnju pri učešću na Aukcijama i pri transferu/preprodaji dugoročnih prava prenosa; ili
  - Ako je Aukcijski učesnik preduzeo bilo koju radnju koja može dovesti do oštećenja ili smanjenja efektivnosti Aukcijske platforme (podrazumijevajući bilo kakvo ponašanje koje se može povezati sa napadom na informacijski sistem, kao što je, ali bez ograničenja na to, spam, virus, trojanski napad, nasilan pristup ).
6. Nakon što raskid stupa na snagu u skladu sa stavom od 1 do 3 ovog člana, Aukcijski učesnik ne može više učestvovati na Aukcijama ili u vršenju transfera ili preprodaje dugoročnih prenosnih prava koja je ostvario. Poglavlja 8,9 i 10 se ne primjenjuju na tako

ostvarena dugoročna prenosna prava. Radi izbjegavanja nedoumica, dugoročna prava prenosa koja Aukcijski učesnik ne smije iskoristiti usljed raskida ugovora, SEE CAO može ponuditi u sledećim aukcijama i SEE CAO nema obavezu da isplati nadoknadu za dugoročna prava prenosa u skladu sa poglavljem 15.

7. Raskid Okvirnog ugovora ne utiče na bilo koja prava ili obaveze iz ili u vezi sa Okvirnim ugovorom i ovim Aukcijskim pravilima koje su proistekle prije raskida, osim ako nije drugačije precizirano ovim članom. Prema tome, svaki Aukcijski učesnik čiji Okvirni ugovor je raskinut će zadržati sva prava i obaveze u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima. Ovaj stav se primjenjuje bez prejudiciranja drugih pravnih lijekova dostupnih SEE CAO-u u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima.

## **Poglavlje 17. Opšte odredbe**

### **Član 17.1. Važeće pravo i jezik**

1. Okvirni ugovor je regulisan zakonima Belgije bez obzira na pravila o sukobu zakona u mjeri u kojoj bi se njima zahtijevala primjena zakona neke druge jurisdikcije. Radi izbjegavanja svake dileme, isključuje se primjena konvencije UN o međunarodnom prometu robe.
2. Bez obzira na bilo koje prevode koji mogu da budu urađeni, bilo ovjereni ili ne, jedini važeći jezik za tumačenje odnosno primjenu Aukcijskih pravila i okvirnog ugovora je engleski jezik.

### **Član 17.2. Obavještanje**

1. Sva obavještenja, pravni postupci i komunikacije koje proističu iz Aukcijskih pravila ili su u vezi sa njima vršiće se u pisanoj formi na engleskom jeziku, u mjeri u kojoj je to dopušteno pravilima javne politike koja se direktno ili indirektno odnosi na ove postupke.
2. Osim ako drugačije nije izričito propisano u ovim Pravilima, e-mail će se smatrati validnim sredstvom komunikacije i smatraće se da je elektronska poruka predata na vrijeme kada pošiljalac na očigledan način dobije potvrdu da je elektronska poruka predata primaocu ili kada primalac potvrdi njen prijem.
3. U slučaju problema u korišćenju e-maila, obavještenja se mogu slati putem faksa, lične dostave, kurira ili pošte; i isporuka će se smatrati potvrđenom na datum dokazane priznanice o isporuci. Sva obavještenja i ostala komunikacija će biti uručena putem pisma i ručno dostavljena ili poslata putem pošte u sledećim slučajevima:
  - a) zaključivanje Okvirnog ugovora na osnovu poglavlja 3 i Aneksa 4;
  - b) raskid Okvirnog ugovora na osnovu poglavlja 16 i
  - c) podnošenje Bankarske garancije i Ugovora o depozitu uskladu sa članom 4.2.

4. Sva obavještenja i ostala komunikacija će se smatrati primljenim:
  - a) U slučaju ličnog uručenja isporuke; ili
  - b) U slučaju zabilježenog uručenja poštom, na dan nakon dana zabilježenog uručenja; ili
  - c) U slučaju slanja faksom, po potvrdi prijema od strane prijemne opreme primaoca; ili
  - d) U slučaju slanja emailom, po dobijanju potvrde o prijemu, ali samo u slučaju da je potvrda o prijemu tražena od strane koja šalje email.
5. Ako je obavještenje ili ostala komunikacija primljena van radnog vremena na radni dan, smatra se da je primljena na sledeći radni dan.
6. SEE CAO će arhivirati cjelokupnu komunikaciju sa aukcijskom platformom. Svaki aukcijski učesnik, kao i SEE CAO, ovim se obavezuje da neće osporavati ni jednu radnju koja je izvršena preko aukcijske platforme u skladu sa ovim Pravilima niti tvrditi da je ona nevažeća, po osnovu toga da su te radnje sprovedene u formi elektronske razmjene podataka.
7. Takođe, svaki aukcijski učesnik kao i SEE CAO, konstatuju da će logove podataka iz baze podataka SEE CAO i/ili snimke telefonskih razgovora između SEE CAO i korisnika, sprovedene u skladu sa ovim Pravilima, smatrati pouzdanim dokazom, osim ukoliko se ne dokaže suprotno.
8. Vremenska oznaka prati svaku poruku koja napusti aukcijsku platformu ili na nju pristigne.
9. Vremenska oznaka iskazuje sistemsko vrijeme aukcijske platforme.

### **Član 17.3. Odgovornost**

1. Kao pravna posljedica činjenice da SEE CAO shodno postupa za račun TSO-učesnika a u svoje ime u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima, SEE CAO snosi ugovornu odgovornost prema aukcijskim učesnicima, dok se samo TSO-učesnici mogu pozvati na pravnu odgovornost za prekršaje prema aukcijskim učesnicima.
2. Ovaj član se primjenjuje na štete nastale usljed kršenja bilo koje odredbe Aukcijskih pravila. Ovaj član se ne primjenjuje na poništenje Aukcijskog procesa nakon završetka rokova za podnošenje prigovora, na nadoknadu po osnovu principa UIOSI u slučaju poništenja dnevne aukcije, na ograničavanje dodijeljenih PTR u slučaju više sile i iz razloga koji su povezani sa vanrednim stanjem i u slučaju da dnevni ponuđeni kapacitet postane niži od nenominovane godišnje i mjesečne nominacije programa razmjene u skladu sa Članom 2.3. i 10.3. Primjena mehanizama nadoknade je striktno ograničena na slučajeve koji su opisani u pomenutim članovima i ne može se proširiti na bilo koje kršenje bilo koje odredbe Aukcijskih pravila.
3. SEE CAO će snositi odgovornost prema aukcijskim učesnicima samo za štetu koja je nastala kao rezultat grubog nemara ili svjesne zloupotrebe. SEE CAO neće biti odgovorna prema aukcijskim učesnicima za dobitak dobiti ili posljedičnu štetu u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom.

4. Nijedno obeštećenje se neće realizovati ukoliko strana konkretno ne dokaže da je pretrpjela štetu koja je direktno proistekla iz kršenja i da je ta strana preduzela razumne mjere da ublaži pretrpljenu štetu.
5. Ni TSO ni SEE CAO nisu odgovorni za blagovremeno prispjeće ponuda i obavještenja o prenosu i ponovnoj prodaji ili ako SEE CAO ne može da stupi u kontakt sa aukcijskim učesnicima putem kanala koji su predviđeni ovim Aukcijskim pravilima.
6. Ovaj član ostaje na snazi i nakon raskida Okvirnog ugovora.

#### **Član 17.4. Prenos prava i obaveza po osnovu okvirnog ugovora**

1. Nijedna strana ne može da prenese, na bilo koji način, nikakva prava i obaveze koje proističu iz okvirnog ugovora bez prethodne pismene saglasnosti druge strane, ne dovodeći u pitanje operacije koje su sprovedene u vezi sa sekundarnim tržištem.
2. U slučaju promjene u pravnom statusu učesnika, kao što su integracije ili preuzimanja ili promjena u nazivu kompanije, učesnik je dužan da obavijesti SEE CAO o predstojećoj promjeni putem preporučenog pisma sa potvrdom prijema, u što skorijem roku, a u svakom slučaju najmanje petnaest (15) dana prije datuma stupanja na snagu promjene.

#### **Član 17.5. Povjerljivost**

1. SEE CAO ima pravo da vrši obradu svih podataka o aukcijskom učesniku i aukcijskom procesu i da ih šalje SEE TSO i objavljuje u skladu sa uslovima iz ovih Aukcijskih pravila. Aukcijski učesnik prihvata da se te informacije mogu dostavljati SEE TSO i objavljevati u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima. Svaka strana će odrediti uvijek raspoložive druge informacije bilo koje vrste ili na bilo kom mediju koje smatra povjerljivim ne dovodeći u pitanje primjenu odredbi ovih Pravila.
2. Ne dovodeći u pitanje gorepomenute zakonske i regulatorne odredbe, povjerljive informacije se ne mogu otkrivati trećem licu bez prethodne izričite saglasnosti druge strane i strogog uslova da je data strana pružila uvjeravanja da treće lice poštuje iste obaveze u pogledu povjerljivosti kao što su one iskazane u ovom članu.
3. Ovi uslovi neće dovesti u pitanje:
  - obaveze da se informacije objelodane bilo kojem nadležnom, državnom ili regulatornom organu zemalja jugoistočne Evrope koji bi mogli tražiti te informacije radi sprovođenja svojih zadataka ili saopštavanja određenih podataka u skladu sa nacionalnim zakonima TSO u jugoistočnoj Evropi ili propisima EU;
  - obaveze da se informacije objelodane bilo kojem sudu, upravnom organu i arbitrima koji bi te informacije mogli tražiti;
  - prenos informacija od strane TSO u jugoistočnoj Evropi i/ili SEE CAO za potrebe izvršavanja njihovih zadataka ili u vezi sa ugovorima, odnosno pravilima koja se primjenjuju sa stranim operatorima prenosnih sistema;
  - prenos informacija od strane TSO i/ili SEE CAO konsultantima (kao što su pravni, tehnički i drugi savjetnici) sve dotle dok oni nisu proizvođači, isporučiooci, posrednici,



odnosno kompanije koje su povezane ili pridružene istima i dok ti konsultanti obavljaju posao za TSO, SEE CAO i/ili neku od gore pomenutih institucija;

- prenošenje informacija koje su od suštinskog značaja za tehničke i bezbjednosne potrebe;
  - obaveze objavljivanja podataka u skladu sa važećim zakonom ili na način predviđen ovim Aukcijskim pravilima.
4. Pored toga, obaveze koje proističu iz ovog člana 17.5 se ne primjenjuju:
- ako strana koja je dobila informacije može da dokaže da su u vrijeme otkrivanja tih informacija one već bile javno dostupne;
  - ako strana koja je primalac pruži dokaze da su pomenute informacije, od momenta objelodanjivanja, legalno primljene od trećeg lica, odnosno da su bile javno raspoložive;
  - na povjerljive informacije koje su saopštene shodno zakonskim i regulatornim odredbama u objedinjenoj formi iz koje se ne može izvući ni jedna informacija koja je specifična za nekog aktera na tržištu;
  - na informacije čije je objavljivanje eksplicitno predviđeno ovim Pravilima.
5. Svaka strana se obavezuje da će preduzeti sve mjere koje su neophodne da bi se osiguralo ispunjavanje ove obaveze čuvanja povjerljivosti od strane njenog osoblja.
6. Svaka strana će obavijestiti drugu stranu bez odlaganja o svakom kršenju obaveza koje proističu iz ovog člana 17.5.
7. Strane će poštovati ovu obavezu povjerljivosti tokom cijelog roka važenja okvirnog ugovora i pet (5) godina nakon isteka njegovog važenja.

#### **Član 17.6. Odvojivost**

1. Ukoliko bilo koji dio ili odredba Aukcijskih pravila i/ili njihovih aneksa bude ili postane nevažeća, nezakonita, ništavna i/ili neizvršna, preostali djelovi će i dalje biti važeći i izvršni i neće biti time ugroženi. Svaki nevažeći, nezakoniti, ništavni i /ili neizvršni dio ili odredba biće zamijenjeni važećim, zakonitim i/ili izvršnim dijelom ili odredbom kako bi se u što je moguće većoj mjeri postigla predviđena ekonomska i zakonska svrha.

#### **Član 17.7. Rješavanje sporova**

1. U slučaju bilo kojeg spora po osnovu ili u vezi sa ovim Pravilima, strane se obavezuju da će se sastati u pokušaju da pronađu sporazumno rješenje. U tom cilju, strana ili TSO koji upućuju zahtjev poslaće drugoj strani obavještenje koje će sadržati:
  - referentni broj okvirnog ugovora; i
  - razlog spora; i
  - prijedlog za budući sastanak u cilju sporazumnog rješavanja spora.

2. Ukoliko se sporazum ne postigne i ne dobije odgovor u roku od trideset (30) dana od datuma pomenutog obavještenja, strana koja je uputila zahtjev može spor da uputi na arbitražu radi konačnog rješavanja u skladu sa Pravilima arbitraže Međunarodne trgovinske komore (MTK), o čemu će odlučivati tri (3) arbitra u skladu sa pomenutim pravilima. U arbitražnom postupku će se koristiti engleski jezik.
3. Aukcijski učesnik se ovim neopozivo slaže da se arbitražni postupak koji treba da se sprovede shodno ovim Pravilima može, na zahtjev SEE CAO, objediniti sa arbitražnim postupkom koji treba da se sprovede između SEE CAO i TSO-učesnika, ako su ta dva spora tako usko povezana da je praktičnije sprovesti zajedničko ročište i odlučivanje kako bi se izbjegao rizik neusklađenih konačnih odluka koje bi mogle proisteći iz odvojenih postupaka.
4. Odredbe stavova 2 – 3 ovog člana 17.8. primjenjivaće se na svaki spor između aukcijskog učesnika sa registrovanim sjedištem u Crnoj Gori i SEE CAO u mjeri u kojoj je to dopušteno crnogorskim zakonima. U mjeri u kojoj crnogorski zakoni ne dopuštaju da se dvije strane koje imaju registrovano sjedište u Crnoj Gori dogovore o međunarodnoj arbitraži, svaki spor između aukcijskog učesnika sa registrovanim sjedištem u Crnoj Gori i SEE CAO biće rješavan od strane Privrednog suda u Podgorici.
5. U slučaju zakašnjelog plaćanja, jedna Strana može pokrenuti sudski postupak protiv druge strane za bilo koju prispjelu sumu u skladu sa ovim Aukcijskim pravilima, neplaćenu za više od dvadeset (20) radnih dana od dana prispjeca obaveze plaćanja.
6. Bez obzira na bilo kakvu mogućnost mirnog rešavanja spora, ekspertske rezolucije ili arbitraže pod ovim članom, Aukcijska platforma i Učesnik na aukcijama će nastaviti da izvršavaju njihove obaveze u skladu sa Aukcijskim pravilima i Okvirnim sporazumom
7. Ovaj član ostaje na snazi i nakon raskida Okvirnog ugovora.

### **Član 17.8 Viša sila**

1. Viša sila podrazumijeva bilo koji nepredvidljivi događaj ili situaciju van razumne kontrole strane i/ili TSO-učesnika i koja nije rezultat greške te strane i/ili TSO-učesnika, koja se ne može izbjeći ili prevazići primjenom razumnog uvida ili marljivosti, koja se ne može riješiti mjerama koje su sa tehničkog finansijskog odnosno ekonomskog stanovišta razumno moguće za stranu potražioca i/ili TSO-učesnika, a koja se stvarno desila i može se objektivno provjeriti, i koja onemogućava toj strani i/ili TSO-učesniku da privremeno ili definitivno ispune svoje obaveze po ovim Pravilima u skladu sa uslovima iz istog.
2. Strana koja se pozvala na višu silu dužna je da pošalje drugoj strani obavještenje u kojem će opisati prirodu više sile i njeno vjerovatno trajanje.

Obaveze, dužnosti i prava jedne strane koja su ugrožena usljed više sile biće suspendovana od početka djelovanja više sile. Za dodijeljena PTR koja su plaćena i koja su postala predmet uticaja više sile će biti plaćena nadoknada za period trajanja više sile.

3. Strana ne može ni pod kojim okolnostima biti smatrana odgovornom ili obaveznom da plati nadoknadu za pretrpljenu štetu, nastalu usljed neizvršavanja ili pogrešnog izvršavanja dijela ili svih svojih obaveza, kada je to neizvršavanje ili pogrešno izvršavanje rezultat djelovanja više sile.

4. Strana koja se poziva na višu silu uložice sve moguće napore da ograniči posljedice i trajanje više sile.
5. Ukoliko viša sila potraje duže od trideset (30) dana, SEE CAO može suspendovati prava aukcijskog učesnika i/ili aukcijski učesnik može zatražiti da se njegova prava povuku tako što će uputiti obavještenje putem preporučenog pisma sa potvrdom o prijemu, uz propisno objašnjenje. Povlačenje ili suspendovanje prava stupiće na snagu na datum prijema tog obavještenja.

### **Član 17.9. Trajanje i promjene Aukcijskih pravila**

1. Ova Aukcijska pravila su neograničenog trajanja i podložna su izmjenama u skladu sa ovim članom. Ova Aukcijska pravila i njihove izmjene se predlažu od strane odgovarajućih Operatora prenosnih sistema, razmatraju i prihvataju od strane odgovarajućih nacionalnih regulatornih tijela. SEE CAO će objaviti izmijenjena Aukcijska pravila i poslati obavještenje o izmjenama Učesnicima na aukcijama nakon što SEE CAO dobije odobrenje za to..
2. S obzirom na to da SEE CAO nastupa za račun TSO-ova koji učestvuju u projektu, sve modifikacije Pravila biće koordinirane sa TSO- ovaima koji učestvuju u projektu u skladu sa postupkom koji je usaglašen između TSO- ova koji učestvuju u projektu i SEE CAO.
  - Aukcijski učesnik će biti dosta unaprijed obaviješten o bilo kojoj izmjeni Pravila objavljivanjem tih izmjena na veb sajtu SEE CAO i upućivanjem e-maila aukcijskom učesniku sa najavom budućih promjena.
  - Izmjene će stupiti na snagu na datum i vrijeme naznačeno u obavještenju o izmjenama, ali ne ranije od trideset (30) kalendarskih dana nakon slanja obavještenja o izmjenama Učesnicima na aukcijama od strane SEE CAO-a.
3. Izmijenjena Aukcijska pravila se primjenjuju na sve aukcije koje se budu sprovodile nakon stupanja na snagu ovih izmjena i biće obavezujuće za sve postojeće i nove aukcijske učesnike.
4. Izmijenjena Aukcijska pravila će uređivati sva prava i obaveze u vezi sa ovim Aukcijskim pravilima uključujući i ona prihvaćena prije datuma izmjena, ali sa datumom stupanja na snagu nakon što izmjene postanu pravosnažne.
5. Svaka izmjena ovih aukcijskih pravila se automatski primjenjuje na važeći Okvirni ugovor između SEE CAO i Aukcijskog učesnika, bez potrebe za potpisivanjem novog Okvirnog ugovora od strane aukcijskog učesnika, ne ugrožavajući pravo Učesnika da zahtijeva raskid svog Okvirnog ugovora u skladu sa članom 16.4, stav 1. Učešćem na aukcijama nakon što je Aukcijski učesnik obaviješten o izmjenama Aukcijskih pravila i nakon što ove izmjene stupe na snagu, smatra se da je Učesnik prihvatio izmijenjenu, tj. Važeću verziju Aukcijskih pravila.
6. Prije dostavljanja značajnih izmjena i dopuna Aukcijskih pravila odnosnim nadležnim organima, TSO- ovi koji učestvuju u projektu će pružiti Aukcijskim učesnicima šansu, u svakom slučaju tokom najmanje petnaest (15) radnih dana, da razmotre i daju pismene komentare na predložene izmjene i dopune. Definitivna verzija izmjena i dopuna Pravila uzeće u obzir, u najvećoj mogućoj mjeri, rezultate konsultacija sa Aukcijskim učesnicima.

7. Da bi se izbjegli problemi vezani za potencijalnu zloupotrebu dominantne pozicije bilo kojeg aktera na tržištu, Evropska komisija ili relevantni regulatorni i/ili organi nadležni za pitanja konkurencije mogu nametnuti dodatne restrikcije generalno ili za određenu kompaniju na račun tržišne dominacije putem zajedničke odluke. Relevantni regulatorni i/ili organi nadležni za pitanja konkurencije su organi iz zemalja regiona jugoistočne Evrope (vidjeti Uredbu 714/2009/EC). SEE CAO zadržava pravo da uvede takve restrikcije u toku godine. Svaka takva restrikcija mora biti objavljena na veb sajtu SEE CAO najmanje trideset (30) kalendarskih dana prije stupanja izmjene na snagu.

#### **Član 17.10 Aneksi**

1. Sljedeći aneksi predstavljaju sastavni dio ovih Aukcijskih pravila:

Aneks 1. Adresa SEE CAO

Aneks 2. Lista TSO - ova koji učestvuju u projektu

Aneks 3. Lista „Source-Sink“ parova

Aneks 4. Izjava o prihvatanju

Aneks 5. Registracija na aukcijsku platformu

Aneks 6. Bankarska garancija – zahtjevi

Aneks 7. Obrazac Ugovora o depozitu

## **Aneks 1. Adresa SEE CAO**

Sve informacije koje se odnose na adresu i kontakt se mogu naći na adresi [www.secao.com](http://www.secao.com)

## Aneks 2. Lista akcionara SEE CAO

<b>TSO</b>	<b>Adresa</b>
HOPS	Hrvatski Operator Prijenosnog Sustava Ltd. <a href="http://www.hops.hr">www.hops.hr</a>
NOS BiH	Nezavisni operator sistema u BiH <a href="http://www.nosbih.ba">www.nosbih.ba</a>
CGES	Crnogorski Elektroprenosni sistem AD <a href="http://www.cges.me">www.cges.me</a>
OST	Operatori i Sistemit te Transmetimit <a href="http://www.ost.al">www.ost.al</a>
KOSTT	Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu KOSTT sh.a <a href="http://www.kostt.com">www.kostt.com</a>
ADMIE	Independent Power Transmission Operator S.A <a href="http://www.admie.gr">www.admie.gr</a>
TEİAŞ	Türkiye Elektrik İletim A.Ş <a href="http://www.teias.gov.tr">www.teias.gov.tr</a>

### Aneks 3. Lista „Source-Sink“ parova

	<b>Source – Sink Parovi</b>	<b>Tip</b>	<b>Vremenski okvir</b>	<b>Vremenska zona</b>	<b>Rok za LT Nominacije</b>
1.	HOPS < > NOS BiH	Zajednički	Y/M/D	CET	08:00 D-1
2.	NOS BiH < > CGES	Zajednički	Y/M/D	CET	14:00 D-2
3.	CGES < > OST	Zajednički	Y/M/D	CET	14:00 D-2
4.	CGES < > KOSTT	Zajednički	Y/M/D	CET	14:00 D-2
5.	OST < > KOSTT	Zajednički	Y/M/D	CET	14:00 D-2
8.	IPTO < > OST	Zajednički	Y/M/D	CET	14:00 D-2
9.	TEIAS < > IPTO	Zajednički	Y/M/D	CET	14:00 D-2

## **Aneks 4. Izjava o prihvatanju**

### **Za aukcijski proces u SEE CAO**

#### **Opšti podaci:**

Naziv kompanije: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Reg.broj: \_\_\_\_\_

PDV broj: \_\_\_\_\_

Poreski broj: \_\_\_\_\_

Ovlašćeni predstavnik : \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

EIC kod: \_\_\_\_\_

#### **Article 1. Izjava**

Potpisivanjem i predajom ove Izjave o prihvatanju, tržišni učesnik izjavljuje da je ispunio sve zahtjeve za učešće i da se obavezuje da će poštovati ova Aukcijska pravila za dodjelu kapaciteta preko SEE CAO (u daljem tekstu: „Pravila“) i anekse koji su objavljeni na [www.seecao.com](http://www.seecao.com).

Predajom ove potpisane Izjave o prihvatanju, tržišni učesnik izjavljuje da Izjava o prihvatanju i njeni prilozi sadrže potpune i istinite informacije.

Predajom ove potpisane Izjave o prihvatanju, tržišni učesnik izjavljuje da prihvata sve izmjene i dopune koje se dese u skladu sa čalom 17.10 bez potrebe za dodatnim obaveštavanjem.

#### **Član 2. Registracija**

Izjava o prihvatanju mora biti predata SEE CAO u dva primjerka, najmanje petnaest (15) dana prije prvog učešća u aukcijskom procesu u pismenoj formi, propisno popunjena i potpisana, isporučena SEE CAO isključivo putem kurira ili lično, svim radnim danima od 8:00 do 16:00 h. Izjava o prihvatanju dostavljena SEE CAO putem e-maila ili faksa neće biti uzeta u obzir.

SEE CAO će potvrditi ili odbiti registraciju upućivanjem obavijesti tržišnom učesniku najkasnije dva (2) radna dana nakon prijema Izjave o prihvatanju. Obavijest o potvrđi ili odbijanju biće poslata putem e-maila na adresu za svu prepisku koja je navedena u Izjavi o prihvatanju.



SEE CAO će uputiti original obavijesti o potvrdi ili odbijanju putem preporučene pošte najkasnije dva (2) radna dana nakon upućivanja iste obavijesti putem e-maila. U slučaju donošenja Obavještenja o prihvatanju, SEE CAO će Učesniku na tržištu poslati jedan primjerak Izjave o prihvatanju potpisan od strane SEE CAO. Obavijest o potvrđivanju registracije će sadržati neophodne podatke za pristup aukcijskoj platformi. Slanjem potvrde tržišnom učesniku, tržišni učesnik se registruje i stiče pravo da učestvuje u postupcima aukcije kao učesnik aukcija. Ukoliko SEE CAO odbije registraciju, obavijest mora sadržati razloge odbijanja.

### **Član 3.      Provjera Izjave o prihvatanju**

SEE CAO može da provjerava informacije koje su date u ovoj Izjavi o prihvatanju i u njenim priložima.

SEE CAO ima pravo da odbije registraciju tržišnih učesnika u slučaju bilo kakvih neslaganja i/ili davanja lažnih podataka u Izjavi o prihvatanju.

SEE CAO ima pravo da pismeno zatraži ažuriranje ili ponovno dostavljanje bilo kojeg dijela dokumentacije za registraciju.

### **Član 4.      Pravne posljedice registracije**

Predaja propisno popunjene i potpisane Izjave o prihvatanju sa potrebnim priložima, koja treba da bude potvrđena od strane SEE CAO, predstavlja okvirni ugovor između SEE CAO i aukcijskog učesnika. Aukcijska pravila čine sastavni dio tog okvirnog ugovora, a time i ugovorni osnov za aukcijske procese.

Ovak okvirni ugovor važi za neodređen broj aukcijskih procesa.

Ovaj okvirni ugovor se može raskinuti u skladu sa Poglavljem 16 Aukcijskih pravila.

### **Član 5.      Prilozi**

Izjava o prihvatanju je kompletna tek kada je praćena sljedećim priložima:

1. Original ili ovjerena kopija izvoda iz registra privrednih subjekata zajedno sa ovjerenim prevodom na engleski jezik koji nije stariji od tri mjeseca.
2. Lista ovlašćenih predstavnika koji imaju pravo da komuniciraju sa SEE CAO u ime aukcijskog učesnika i koji su ovlašćeni da potpisuju zakonski obavezujuće izjave prema SEE CAO koje obavezuju aukcijskog učesnika (vidjeti Prilog 4.1)

Bilo koja Izjava o prihvatanju koja je predata SEE CAO bez navedenih priloga neće se smatrati i neće konstituisati ugovorni odnos između aukcijskog učesnika i SEE CAO na način objašnjen u članu 4 ovog Aneksa.

Za aukcijskog učesnika:

Za SEE CAO:

Ime i funkcija zakonskog predstavnika:

Ime i funkcija zakonskog predstavnika:

---

---

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Prilog 4.1. Kontakt podaci aukcijskog učesnika

### Kontakt podaci za svu korespondenciju

Kontakt lice:	
Adresa:	
Telefon:	
Faks:	
E-mail:	

### Operativno kontakt lice

Kontakt lice:	
Adresa:	
Telefon:	
Faks:	
E-mail:	

### Finansijsko kontakt lice

Kontakt lice:	
Adresa:	
Telefon:	
Faks:	
E-mail:	

### Podaci o banci

Banka:	
Agencija:	
Vlasnik računa:	
Broj računa:	
SWIFT kod:	
IBAN kod:	

Kompanija može da prihvati fakture koje su poslate putem:

- E-maila direktno sa aukcijske platforme bez potpisa
- Ovim putem dozvoljavam SEE CAO da objavi ime kompanije u listi dobitnika kapaciteta u veb formi rezultata Aukcija.

#### **Prilog 4.2. Označavanje ugovornih dokumenata**

Za potrebe učešća u godišnjim, mjesečnim i dnevnim aukcijama i na sekundarnom tržištu i upotrebe dodijeljenih prava korišćenja prenosnih kapaciteta, aukcijski učesnik izjavljuje da je potpisao barem jedan od sljedećih dokumenata:

- Važeći i punosnažan ugovor o balansiranju potpisan sa HOPS (aukcijski učesnik mora da bude priznat kao balansno odgovorna strana u Hrvatskoj) i validan ugovor potpisan sa operaterom energetskog tržišta Hrvatske.
- Zaključeni svi relevantni ugovori sa NOS BiH, uključujući ugovore za pristup mreži i za prenos;
- Zaključeni svi relevantni ugovori sa CGES, uključujući ugovore za pristup mreži i za prenos;
- Zaključeni svi relevantni ugovori sa OST, uključujući ugovore za pristup mreži i za prenos;
- Zaključeni svi relevantni ugovori sa KOSTT, uključujući ugovore za pristup mreži i za prenos;
- Zaključen ugovor o energetskim transakcijama koje se izvode dan unaprijed sa LAGIE (The Operator of Electricity Market S.A.) i ugovor o transakcijama sa prenosnim sistemom sa ADMIE;
- Važeći i punosnažan ugovor o energetskom bilansu potpisan sa Transelectrica (aukcijski učesnik mora da bude priznat kao lice odgovorno za balans u Rumuniji), ugovori za pristup mreži i za prenos (uvoz i/ili izvos i/ili tranzit) i važeći ugovori potpisani sa operatorom energetskog tržišta Rumunije.
- Zaključeni svi relevantni ugovori sa TEIAS, uključujući ugovore za pristup mreži i za prenos;

## Aneks 5. Registracija na aukcijsku platformu

### Aukcijski učesnik

<b>Puni naziv:</b>	
<b>EIC kod:</b>	
<b>Ovlašćeno lice:</b>	

Aukcijski učesnik zahtijeva:

- postavku (setup)
- modifikaciju
- brisanje

korisničkog računa aukcijske platforme za sljedećeg predstavnika aukcijskog učesnika:

### Korisnik

<b>Ime, prezime:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>Certifikat br:</b>	
<b>Izdavalac:</b>	<b>Pošta CG</b>
<b>Važi do:</b>	

Na osnovu Aukcijskih pravila, čiji je sadržaj poznat gore navedenom korisniku, korisnik je ovlašćen da vrši operacije na aukcijskoj platformi u skladu sa pravima korisnika i u tom slučaju zastupa gore navedenog aukcijskog učesnika.

Informacije za prijavljivanje (korisničko ime i lozinka) biće poslani korisniku na gore navedeni e-mail, a on je obavezan da lozinku promijeni prilikom prvog prijavljivanja.

Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ovlašćeno lice Aukcijskog učesnika

\_\_\_\_\_  
Korisnik

## **Annex 6. Bankarska garancija - Zahtjevi**

U skladu sa članom 4.2, SEE CAO će prihvatiti bankarske garancije pod niže navedenim uslovima.

### **Kvalitet banke garanta**

Banka koja izdaje garanciju u korist SEE CAO (tj. banka garant), odnosno finansijska grupa kojoj pripada banka garant, mora ispunjavati makar jedan od sljedećih uslova kada je u pitanju njen dugoročni kreditni rejting:

- a) Moody's - minimum "Baa3",
- b) Fitch/IBCA – minimum "BBB-",
- c) Standard & Poor's – minimum "BBB-".

### **Zahtjevi u pogledu forme garancije**

Garancija mora biti sastavljena na engleskom jeziku (garantno pismo)

### **Podaci koji su potrebni u garanciji**

U garanciji moraju biti navedeni sljedeći podaci:

- Konkretna iznos, tj. maksimalan iznos povlačenja,
- Valuta, tj. EUR,
- Račun korisnika (SEE CAO), na koji se vrše uplate, tj. broj tekućeg računa,
- International Bank Account Number (IBAN) korisnika,
- Adresa banke korisnika,
- Tačna identifikacija banke garanta,
- Korisnik: [SEE CAO] Coordinated Auction Office in South East Europe registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u Crnoj Gori u ----- pod brojem: 5-0635601/002
- Tačna identifikacija obveznika (naziv, adresa, privredni registar, br. itd.),
- Može da se pozove na „Jednoobrazna pravila za garancije na zahtjev“ (izdanje br. 758) Međunarodne trgovinske komore u Parizu – međutim, ako se to učini, ne može se upućivati na član 15 „Jednoobraznih pravila za garancije za zahtjev“ - „Uslovi za upućivanje zahtjeva“, tj. član 15 se ne primjenjuje, što mora biti eksplicitno istaknuto u garanciji.
- Rok važenja garancije – Ovo određuje obveznik na adekvatan način na osnovu sljedećih zahtjeva. Rok važenja garancije mora biti najmanje deset (10) kalendarskih dana nakon datuma dospjeća posljednje fakture aukcijskog procesa koji je naveden u aukcijskom kalendaru.
- Stupanje na snagu garancije, koje je dato datumom izdavanja,
- Uslovi za realizovanje bankarske garancije, a naročito:
  - isplata na prvi zahtjev (odmah) bez bilo kakvih prigovora, naplativa isključivo SWIFT-om,
  - da je neopoziva,
  - da je bezuslovna,
  - da je neprenosiva,

- Obrazac za realizaciju garancije od strane korisnika je SWIFT sa punim tekstom, poslat preko posredničke banke, koja potvrđuje da potpisi na zahtjevu odgovaraju potpisima deponovanim kod banke ,
- Informacija da je djelimično ili višestruko realizovanje dopušteno, sve do maksimalnog iznosa.

### **Nedozvoljene odredbe**

Između ostalog, bankarska garancija ne može da sadrži:

- uslove koji su u suprotnosti sa zahtjevima korisnika za ovu garanciju,
- uslovi koji bi u značajnoj mjeri promijenili korisnikove zahtjeve u pogledu garancije,
- bilo šta drugo osim uslova za realizaciju bankarske garancije.

## Prilog 6.1. Bankarska garancija

SEE CAO Coordinated Auction Office for South East Europe  
Moskovska 39  
81000 Podgorica  
Crna Gora

Registрован u Privrednom registru pod brojem: 5-0635601/002  
PORESKI BR: 02890909  
PDV BR: 30/31-11585-9

Bankarska garancija br .....

Obaviješteni smo da će .....**naziv kompanije, adresa**..... ("obveznik") učestvovati u „koordiniranoj aukciji za prenosne kapacitete u regionu JIE“ koju ćete vi sprovesti („aukcijski proces“).

Obaveze obveznika koje proističu iz njegovog učešća u aukcijskom procesu treba da budu obezbijedene bankarskom garancijom.

Po instrukcijama obveznika, mi, .....**naziv banke, adresa**....., matični br ....., ..... registrovana u Privrednom registru lokalnog suda u ....., ovim izdajemo u vašu korist neopozivu i bezuslovnu garanciju do maksimalnog iznosa od

**00.000,00 EUR**

slovima: ..... eura

i obavezujemo se da ćemo vam platiti po prijemu vašeg prvog pismenog zahtjeva bez odlaganja ili prigovora na vaš račun br.

**01-501-0004349.3**, IBAN: **ME25550015010004349346** held at **Societe Generale Banka Montenegro AD, Podgorica Montenegro (SWIFT: PDBPMEPG)**, bilo koji iznos ili iznose do ukupnog iznosa koji smo mi garantovali pod uslovom da je taj zahtjev u skladu sa svim uslovima i pogodbama iz ove bankarske garancije i da sadrži vašu pismenu izjavu koja se odnosi na vašeg obveznika .....**naziv kompanije, adresa, SWIFT**..... i na vaš zahtjev („zahtjev“).

Vaš zahtjev koji nam je upućen na .....**naziv banke, adresa**....., treba kod nas da stigne najkasnije do niže navedenog roka isteka važnosti ove garancije.

Vaš zahtjev koji se odnosi na našu garanciju treba da bude isključivo putem SWIFT-a, preko posredničke banke koja će potvrditi da potpisi na zahtjevu odgovaraju potpisima deponovanim kod banke, a validnost i autentičnost vaših potpisa provjerava vaša banka i biće nam poslat putem preporučene pošte ili kurira.

Iznos naše garancije će biti umanjivan za svako plaćanje koje izvršimo po ovoj garanciji. Garancija prestaje da važi po isplati cjelokupnog iznosa za koji smo garantovali.

Ova garancija stupa na snagu na dan izdavanja i važi do .....**datum, vrijeme**.....uključujući i taj dan.

Nakon isteka tog roka, naša garancija prestaje da važi.

Ova garancija takođe prestaje da važi istekom roka do kada mi treba da primimo (odnosno da nam bude vraćena) original ove bankarske garancije, pod uslovom da je vraćena prije navedenog roka isteka važnosti ove garancije.

Ova garancija nije prenosiva.

Ova garancija je regulisana zakonima ... [i podliježe „Jednoobraznim pravilima za garancije na zahtjev“, izdanje br. 758 Međunarodne trgovinske komore u Parizu, sa gorenavedenim izuzetkom, tj. da se ne primjenjuje član 15 „Jednoobraznih pravila za garancije na zahtjev“].

Svi troškovi banke izdavaoca garancije su na teret Aukcijskog učesnika.



